



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Мјесећни економски преглед ОКТОБАР 2025



Centralna banka
BOSNE I HERCEGOVINE
Централна банка
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

**Mjesečni ekonomski
pregled
OKTOBAR 2025**

Sadržaj:

UVODNI SAŽETAK.....	4
G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni	5
G02: Kriva prinosa u eurozoni	5
G03: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH.....	5
G04: Mjesečna promjena kredita.....	6
G05: Doprinosi godišnjoj promjeni ukupnih depozita i kamatne stope na novougovorene depozite	6
G06: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBH i implicitna stopa obavezne rezerve	6
G07: Neto devizne rezerve i pokriće valutnog odbora	7
G08: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija	7
G09: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene	7
G10: Mjesečne promjene indirektnih poreza	8
G11: Planirana otplata vanjskog duga sektora opšte vlade u 2026. godini	8
G12: Primarno tržište devetomjesečnih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine	8
G13: Godišnja promjena obima industrijske proizvodnje i PMI indeks u proizvodnom sektoru, u eurozoni.....	9
G14: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po industrijskim grupama, izvorni indeksi	9
G15: Realni indeks prometa trgovine na malo.....	9
G16: Godišnje promjene vrijednosti izvoza po grupama proizvoda	10
G17: Godišnje promjene vrijednosti uvoza po grupama proizvoda	10
G18: Godišnje promjene u deviznom kursu KM.....	10

Uredništvo:

- mr. Elma Hasanović
- mr. Emina Milišić

UVODNI SAŽETAK


U eurozoni je u oktobru zabilježena blago niža stopa inflacije u odnosu na prethodni mjesec (Grafikon 01). Istovremeno, kretanja prinosa u EU ukazuju na tek neznatno smanjenje, u skladu s kretanjima inflacije i očekivanjima o monetarnoj politici ECB-a (Grafikon 02). Za razliku od eurozone, u BiH je zabilježena viša stopa inflacije u odnosu na prethodni mjesec, najvećim dijelom usljed snažnog rasta cijena usluga restorana i hotela, hrane, kao i režijskih troškova (Grafikon 03).

U BiH je u oktobru nastavljen mjesečni rast ukupnih kredita i depozita, a godišnje stope rasta i kredita i depozita su značajne (Grafikoni 04 i 05). Osnovica za obračun obavezne rezerve je zabilježila rast na mjesečnom nivou, dok je višak iznad obavezne rezerve zabilježio neznatan pad (Grafikon 06). Neto devizne rezerve su u oktobru ostvarile snažan mjesečni rast, a usljed sporijeg rasta monetarne pasive koeficijent pokrića je rastao (Grafikon 07). Rast rezervnog novca, zajedno sa snažnim rastom prenosivih depozita u domaćoj valuti, doveo je do mjesečnog rasta monetarnih agregata M1 i M2. Snažniji rast rezervnog novca, u odnosu na umjereniji rast agregata M1 i M2, rezultirao je blagim smanjenjem multiplikatora za oba agregata u oktobru (Grafikon 08).

U oktobru je zabilježen mjesečni rast obaveza opšte vlade kod komercijalnih banaka, uz istovremeni blagi rast depozita (Grafikon 09). S druge strane, evidentiran je mjesečni pad neto naplate prihoda od indirektnih poreza (Grafikon 10). U 2026. godini, planirana je niža otplata vanjskog duga opšte vlade, pri čemu će najveći dio obaveza dospijevati u prvoj polovini godine (Grafikon 11). Federacija BiH je u oktobru emitovala devetomjesečne trezorske zapise, dok je Republika Srpska nastavila s redovnim emisijama petogodišnjih obveznica (Grafikon 12).

U eurozoni, obim industrijske proizvodnje zabilježio je godišnji rast već deveti mjesec u nizu, dok je u BiH zabilježen blagi godišnji pad industrijske proizvodnje (Grafikoni 13 i 14). U oktobru realni indeks prometa trgovine na malo je zabilježio najveći godišnji rast od sredine prethodne godine (Grafikon 15). Vrijednosti izvoza, kao i uvoza robe također su zabilježile godišnji rast u oktobru (Grafikoni 16 i 17). Nominalni efektivni kurs (NEER) je u septembru zabilježio aprecijaciju, najvećim dijelom kao posljedica značajne nominalne aprecijacije naše sidrene valute prema turskoj liri. Realni efektivni kurs (REER) je također zabilježio aprecijaciju, prvenstveno usljed prosječno viših stopa inflacije u BiH, u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere (Grafikon 18).


G01: Doprinosi komponenti godišnjoj promjeni potrošačkih cijena u eurozoni



U oktobru je u eurozoni zabilježena godišnja stopa inflacije od 2,1%, nakon što je u prethodnom mjesecu zabilježena stopa od 2,2%. Cijene hrane su zabilježile najnižu stopu godišnjeg rasta (2,5%), od januara tekuće godine, najvećim dijelom usljed usporavanja rasta cijena neprerađene hrane. S druge strane, cijene energije su, osmi mjesec u nizu, ostvarile godišnji pad. Najveći doprinos ukupnom rastu cijena u eurozoni i dalje je imala kategorija usluga, koja čini 45,6% potrošnje domaćinstava.


Temeljna inflacija u eurozoni je zabilježila godišnju stopu od 2,4%, te je i dalje viša u odnosu na ukupnu inflaciju. Cijene usluga su, u oktobru, zabilježile godišnju stopu rasta od 3,4%, te su i dalje nadmašile rast ukupne i temeljne inflacije.

G02: Kriva prinosa u eurozoni



Očekivanja da će FED nastaviti sa smanjenjem ključnih kamatnih stopa, kao i niska vjerovatnoća da će ECB učiniti isto, blago su podstakli tražnju za obveznicama zemalja eurozone, povećali njihovu cijenu i neznatno smanjili prinose. Faktori koji djeluju na još uvijek visoke prinose na dugi rok su nepovoljna fiskalna pozicija pojedinih zemalja eurozone, geopolitičke tenzije i preusmjeravanje dijela investicija na tržišta akcija na kojima se očekuje nastavak rasta.


G03: Godišnje promjene prosječnih potrošačkih cijena u BiH



Na kraju oktobra 2025. godine, zabilježena je godišnja stopa inflacije od 4,3%, što je za 3,4 pp više u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Najviše godišnje stope inflacije, u oktobru, zabilježene su za kategorije usluga restorana i hotela (7,7%), hrane i bezalkoholnih pića (6,9%), te za zdravstvene usluge (5,5%). Kategorija režijskih troškova također je zabilježila najsnažniji godišnji rast cijena (5,2%) od polovine 2023. godine, najvećim dijelom usljed snažnog rasta cijena električne energije.

Stope rasta procijenjene temeljne inflacije i ukupne inflacije su, trenutno, potpuno ujednačene, što je jednim dijelom posljedica snažnog rasta cijena hrane i bezalkoholnih pića, dok rastu temeljnih cijena značajno doprinosi rast cijena u uslužnom sektoru, u kojem je porastao troškovni pritisak nakon povećanja minimalne plate. Temeljna inflacija u oktobru je procijenjena na 4,3%, a inflacija u uslugama na 4,7%.


G04: Mjesečna promjena kredita



Izvor: CBBiH

I u oktobru je zabilježen rast ukupnih kredita banaka, a godišnji kreditni rast od 10,4%, najviši je od aprila 2009. godine. Za razliku od prethodnih mjeseci, ukupnom kreditnom rastu su doprinijeli krediti stanovništva. Prema očekivanjima banaka o kretanju tražnje i kreditnih standarda, saopštenim u Anketi o kreditnoj aktivnosti banaka za četvrti kvartal ove godine, postoji velika vjerovatnoća održavanja ovako visoke kreditne dinamike. Kamatne stope na kredite nisu značajnije izmijenjene u odnosu na prethodni mjesec.


G05: Doprinosi godišnjoj promjeni ukupnih depozita i kamatne stope na novougovorene depozite



Izvor: CBBiH

Ukupni depoziti su u oktobru zabilježili mjesečni rast od 1%. Najveći doprinos ovom povećanju, u iznosu od 0,6 procentnih poena, dolazi od depozita stanovništva. Istovremeno, izraženiji rast depozita privatnih nefinansijskih preduzeća je izostao, dok su ovaj sektor, zajedno sa sektorima nefinansijskih javnih preduzeća, opšte vlade i ostalih nefinansijskih institucija, pojedinačno doprinijeli ukupnom mjesečnom rastu sa po 0,1 procentni poen. U posljednja četiri mjeseca nije zabilježena značajnija promjena u strukturi godišnjeg rasta depozita. Godišnja stopa rasta depozita iznosila je 10,7%, što predstavlja najviši zabilježeni rast od početka 2022. godine. Istovremeno, pasivne kamatne stope su na mjesečnom nivou zabilježile smanjenje, uz istovremeno smanjenje kamatnih stopa na novougovorene depozite nefinansijskih preduzeća.

G06: Prosječna sredstva na računu rezervi kod CBBH i implicitna stopa obavezne rezerve




Izvor: CBBiH

U oktobru 2025. godine prosječna osnovica za obračun obavezne rezerve iznosila je 38,68 milijardi KM, što predstavlja mjesečni rast od 245,2 miliona KM. U odnosu na isti mjesec prethodne godine, osnovica je povećana za približno 3,59 milijardi KM. Prosječno stanje računa obavezne rezerve u oktobru iznosilo je 6,21 milijardu KM, od čega se 3,87 milijardi KM odnosilo na iznos obavezne rezerve, dok je 2,34 milijarde KM predstavljalo višak iznad propisane obaveze. Višak iznad obavezne rezerve je u oktobru zabilježio mjesečni pad od 52,2 miliona KM.

U skladu s navedenim kretanjima na računima rezervi, implicitna stopa obavezne rezerve porasla je za 18 baznih poena, te je na kraju oktobra iznosila 16,24%. Istovremeno, stopa obavezne rezerve i naknada na sredstva na računima rezervi kod CBBH ostale su nepromijenjene u posmatranom periodu.


G07: Neto devizne rezerve i pokriće valutnog odbora



U oktobru 2025. godine, zabilježeno je značajno mjesečno povećanje neto deviznih rezervi, od 361,3 miliona KM. U apsolutnom iznosu, devizne rezerve su na kraju oktobra 2025. godine iznosile približno 18,28 milijardi KM. Posmatrano na godišnjem nivou, devizne rezerve su porasle za 1,24 milijarde KM.


Rast deviznih rezervi u oktobru 2025. godine je pretežno bio posljedica pozitivnog salda kupoprodaje KM s bankama i internim deponentima od 191,9 miliona KM. Na otplatu vanjskog duga, u oktobru 2025. godine, odnosilo se 66,2 miliona KM. Usljed sporijeg rasta monetarne pasive od zabilježenog rasta neto deviznih rezervi, koeficijent pokrića valutnog odbora je porastao za 31 bazni poen, na nivo od 109,54%, na kraju oktobra 2025. godine.

G08: Mjesečne promjene rezervnog novca i monetarna multiplikacija




U oktobru 2025. godine, rezervni novac je iznosio 15,92 milijarde KM, što predstavlja mjesečni rast od 212,9 miliona KM. Rast rezervnog novca je prvenstveno rezultat rasta rezervi banaka kod monetarnih vlasti. Navedeno povećanje rezervnog novca, zajedno sa snažnim rastom prenosivih depozita u domaćoj valuti i ostalih depozita u stranoj valuti, dovelo je do mjesečnog rasta monetarnih agregata M1 i M2, od 159,9 i 407,8 miliona KM, respektivno. Snažniji rast rezervnog novca, u odnosu na umjereniji rast M1 i M2, doveo je do smanjenja multiplikatora za oba agregata u posmatranom mjesecu.

G09: Obaveze i depoziti opšte vlade kod komercijalnih banaka, mjesečne promjene



U oktobru je došlo do mjesečnog rasta obaveza opšte vlade kod komercijalnih banaka u iznosu od 124,1 miliona KM. Na kraju oktobra ukupne obaveze sektora opšte vlade kod komercijalnih banaka su iznosile 4,53 milijardi KM, što predstavlja značajan godišnji rast od 957,2 miliona KM (26,8%). Istovremeno, zabilježen je blagi mjesečni rast depozita opšte vlade u iznosu od 6,0 miliona KM, nakon njihovog uzastopnog pada u prethodna dva mjeseca. Izloženost bankarskog sektora prema sektoru opšte vlade se povećala u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 9,7% ukupne aktive bankarskog sektora.


G10: Mjesečne promjene indirektnih poreza



Izvor: Uprava za indirektno oporezivanje

U oktobru je zabilježen mjesečni pad neto naplate prihoda od indirektnih poreza (-4,2%). Po stavkama indirektnih poreza, navedenom padu je najviše doprinio mjesečni pad prihoda od akciza (16,8 miliona KM). U oktobru su povrati bili za 0,4% viši u odnosu na prethodni mjesec. Mjesečni rast prihoda je zabilježen samo od carina i putarina od 6,8% i 3,1% respektivno. U kumulativu, za deset mjeseci tekuće godine neto prihodi od indirektnih poreza su iznosili 8,27 milijardi KM, što predstavlja rast od 447,3 miliona KM (5,7%) na godišnjem nivou.


G11: Planirana otplata vanjskog duga sektora opšte vlade u 2026. godini



Izvor: Ministarstvo finansija i trezora BiH

U 2026. godini planirana je otplata vanjskog duga sektora opšte vlade u iznosu od 932,1 milion KM, što je za 400,7 miliona KM ili 30,1% manje u odnosu na iznos servisiranog vanjskog duga u 2025. godini. Najveći iznos otplate duga planiran je u prvoj polovini godine, kada će i uticaj na devizne rezerve biti najviše izražen.


G12: Primarno tržište devetomjesečnih trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine



Izvor: SASE

Federacija Bosne i Hercegovine je u toku oktobra emitovala devetomjesečne trezorske zapise. Emitovano je 40 miliona KM. Emisija je bila uspješna, a tražnja je premašila ponudu za 50%. U odnosu na nekoliko prethodnih emisija, stopa prinosa do dospelja bila je značajno niža, a raspon između najveće i najmanje ponuđene stope prinosa nizak. Republika Srpska je nastavila redovne emisije petogodišnjih obveznica uz godišnji obračun kamate i isplatu glavnice na kraju pete godine. Planirani iznos emisije, 50 miliona KM, preplaćen je za 6,7%, pa je ukupni iznos emisije bio 53,36 miliona KM. Od februara 2025. godine ovo je sedma uzastopna emisija koja se vrši po stopi prinosa do dospelja od 5,5%.


G13: Godišnja promjena obima industrijske proizvodnje i PMI indeks u proizvodnom sektoru, u eurozoni



U eurozoni, obim industrijske proizvodnje je u oktobru zabilježio godišnji rast (2,0%), deveti mjesec u nizu. Djelatnosti prerađivačke industrije, te proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom i plinom također su zabilježile godišnji rast obima proizvodnje u oktobru, od 1,6% i 4,7%, respektivno. Posmatrano prema glavnim industrijskim grupama, sve grupe su zabilježile godišnji rast obima industrijske proizvodnje, a najveći rast zabilježen je za grupe Netrajni proizvodi za široku potrošnju (4,9%) i Energija (4,5%).


Indeks menadžera nabavke PMI za proizvodni sektor u oktobru je zabilježio vrijednost od 50,0, što znači da je aktivnost u proizvodnom sektoru stagnirala u odnosu na prethodni mjesec.

G14: Godišnje promjene obima industrijske proizvodnje po industrijskim grupama, izvorni indeksi




U oktobru, obim industrijske proizvodnje, zabilježio je blagi godišnji pad od 0,8%, kao posljedica pada obima proizvodnje u djelatnostima Rudarstvo (0,6%) i Prerađivačka industrija (3,6%). S druge strane, Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom i plinom zabilježila je snažan godišnji rast (13,8%). Za prvih deset mjeseci 2025. godine, obim industrijske proizvodnje zabilježio je godišnji pad od 2,0%. Od najznačajnijih industrija unutar prerađivačke industrije, Proizvodnja baznih metala je u oktobru zabilježila najsnažniji godišnji pad obima proizvodnje (21,6%). S druge strane, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda zabilježila je godišnji rast obima proizvodnje od 7,1%. Posmatrajući po glavnim grupama, najizraženiji godišnji pad obima proizvodnje zabilježila je grupa Trajni proizvodi za široku potrošnju (25,6%), dok je grupa Energija ostvarila najveći godišnji rast proizvodnje, od 11,4%.

G15: Realni indeks prometa trgovine na malo




U oktobru 2025. godine, realni indeks prometa trgovine na malo je zabilježio najveći godišnji rast (8,9%) od sredine prethodne godine. Za prvih deset mjeseci tekuće godine, također je zabilježen rast realnog indeksa prometa trgovine na malo od 1,2%. Izrazito snažan godišnji rast zabilježen je za djelatnost trgovine na malo namještajem, opremom za rasvjetu i električnim aparatima za domaćinstvo, od 47,3%. S druge strane, najveći pad u oktobru ostvaren je u djelatnostima trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima, te trgovine na malo knjigama, novinama, muzičkim i videozapisima, od 11,9% i 10,0% respektivno.

G16: Godišnje promjene vrijednosti izvoza po grupama proizvoda




Izvoz robe iz BiH je u oktobru 2025. godine realizovan u vrijednosti od 1,56 milijardi KM, što predstavlja godišnji rast od 3,47%. Najveći doprinos godišnjem rastu vrijednosti izvoza robe zabilježen je kod izvoza mašina i opreme, koji je zabilježio godišnji rast od 13,4%, zatim proizvoda mineralnog porijekla (11,3%) od čega se najveći dio odnosi na izvoz električne energije, kao i baznih metala (6,1%). S druge strane, izvoz proizvoda hemijske industrije, kao i namještaja je zabilježio godišnji pad vrijednosti od 7,6% i 4,1%, respektivno. EU predstavlja najznačajnije izvozno tržište za bh. robu na koje je u oktobru plasirano 74,8 % vrijednosti izvoza, dok je na CEFTA tržište plasirano 16,9% vrijednosti izvoza.

G17: Godišnje promjene vrijednosti uvoza po grupama proizvoda



Vrijednost uvezene robe u BiH u oktobru 2025. godine je iznosila 2,72 milijardi KM, što predstavlja rast od 6,49% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Skoro sve uvezne značajne grupe proizvoda su zabilježile godišnji rast vrijednosti: mašine i aparati (13,1%), bazni metali (11,4%), prehrambene prerađevine (6,5%) i transportna sredstva (6,5%). Uvoz proizvoda mineralnog porijekla, najvećim dijelom nafte i naftnih derivata, u oktobru je zabilježio godišnji pad od 3,4%, što se djelimično može pripisati baznom efektu usljed nižih cijena nafte u tekućoj u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio robe uvezen je s tržišta EU (59,2%), dok je sa CEFTA tržišta uvezeno 11,4%.

G18: Godišnje promjene u deviznom kursu KM



Nominalni efektivni kurs (NEER) je u septembru zabilježio aprecijaciju od 1,8% u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Aprecijacija NEER-a je najvećim dijelom uzrokovana značajnom nominalnom aprecijacijom EUR, naše sidrene valute, prema turskoj liri koja je u septembru iznosila 27,6%, na godišnjem nivou. Također, godišnja nominalna aprecijacija u septembru je zabilježena i prema kineskom juanu (6,5%) i američkom dolaru (4,9%). Realni efektivni kurs (REER), gdje je indeks potrošačkih cijena korišten kao deflator, u septembru je zabilježio godišnju aprecijaciju od 2,1%. Pored nominalne aprecijacije, aprecijacija REER CPI je posljedica i prosječno viših stopa potrošačkih cijena u BiH u septembru (4,2%) u odnosu na zemlje glavne trgovinske partnere: Italiju (1,8%), Njemačku (2,4%), Sloveniju (2,7%) i Srbiju (3,1%).

STATISTIČKI DODATAK

T01: Glavni ekonomski indikatori.....	13
T02: Kupovina i prodaja KM.....	14
T03: Devizne rezerve CBBiH.....	15
T04: Monetarni agregati	16
T05: Monetarni pregled	17
T06: Bilans stanja CBBiH	19
T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH.....	20
T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka	22
T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka	23
T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka	24
T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka	25
T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu	26
T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima.....	27
T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća.....	28
T15: Prosječne obavezne rezerve.....	29
T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH	30
T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH	31
T18: Platni bilans BiH	32
T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)	33
T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH	34
T21: Izvoz robe po zemljama destinacije	35
T22: Uvoz robe po zemljama porijekla	36
T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM	37

Napomena: Kratka metodološka objašnjenja se nalaze ispod svake tabele, dok su opširnija dostupna na www.cbbh.ba

Napomena uz tabele 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine, a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Revidirani podaci za period januar 2006. – novembar 2015. godine su bazirani na aktivnom podbilansu banaka s većinskim državnim kapitalom iz Federacije BiH, pri čemu je isključen pasivni podbilans. Kroz ovu dopunu statistike korisnicima se pruža veća analitička korisnost podataka i objektivni pokazatelji o trenutnom poslovanju banaka u BiH. Pasivni podbilans sadrži obaveze po inostranim kreditima i staroj deviznoj štednji građana do 31. marta 1992. godine, i ne odslkava aktuelno poslovanje banke, te će ovaj podbilans u procesu privatizacije preuzeti Ministarstvo finansija FBiH u skladu sa Zakonom o početnom bilansu banaka i Zakonom o privatizaciji, kao što je urađeno za prethodno privatizirane banke. Izvršena revizija je u najvećoj mjeri uticala na smanjenje kredita javnim preduzećima u stranoj valuti, smanjenje strane pasive, na smanjenje ostalih stavki aktive i pasive po osnovu stare devizne štednje, a u znatno manjim iznosima na stavke kredita vladi entiteta, fiksnu aktivu, depozite nerezidenata, dionice i kapital.

Podaci o „punom“ bilansu, s uključenim pasivnim podbilansom, korisnicima su još uvijek dostupni na: http://statistics.cbbh.ba:4444/Panorama/novaview/SimpleLogin_bs.aspx

U novembru 2014. godine, dvije banke su izvršile prodaju i prenos dijela kreditnog portfolija, što je za efekat imalo povećanje rezervi kod monetarnih vlasti u ukupnom iznosu od 64 miliona KM i smanjenja sljedećih stavki: potraživanja od privatnih preduzeća za 260 miliona KM, strane pasive za 101 milion KM i ostalih stavki (neto) za 95 miliona KM.

Zbog primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i Međunarodnih standarda u finansijskim izvještajima banaka Federacije BiH i prenosa novčanih tokova u decembarskim podacima za 2011. godinu, došlo je do sljedećih promjena, na strani aktive: smanjenja kredita za 155 miliona KM, povećanja ostale aktive za 10 miliona KM, na strani pasive: smanjenja obaveza prema nerezidentima u iznosu od 624 miliona KM, povećanja rezervisanja za kreditne gubitke za 472 miliona KM i povećanja ostale pasive za sedam miliona KM.

U februaru 2011. godine jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju depozita u iznosu od oko 80 miliona KM, s depozita javnih preduzeća na depozite vlade entiteta, u skladu s preporukama MMF-a.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH, u junu 2010. godine jedna banka je izvršila preknjižavanje oko 300 miliona KM potraživanja po osnovu vrijednosnih papira od domaćih institucionalnih sektora na potraživanja od nerezidenata. U decembru 2010. godine ista banka je izvršila retroaktivno ovu ispravku u odgovarajućim iznosima za period od augusta 2009. godine, kada je greška nastala, do maja 2010. godine. Navedena ispravka se odrazila na porast strane aktive i pad ostalih stavki neto.

Jedna banka iz Federacije BiH izvršila je reklasifikaciju finansijskih instrumenata u okviru strane aktive za period januar - august 2010. u iznosu od oko 40 miliona KM. Potraživanja od nerezidenata po osnovu kredita reklasifikovana su u potraživanja od nerezidenata po osnovu vrijednosnih papira, što se odrazilo na promjene unutar kratkoročne i dugoročne strane aktive.

Po nalogu Agencije za bankarstvo Republike Srpske, jedna banka je izvršila reklasifikaciju finansijskih instrumenata na strani pasive za period septembar 2008. - novembar 2010. tj. smanjenje oročenih i štednih depozita nebankarskih finansijskih institucija i sektora vlade, a povećanje kredita od navedenih sektora, respektivno u odgovarajućim iznosima, po mjesecima, u rasponu od 50 - 150 miliona KM.

U skladu s novom regulativom Agencije za bankarstvo RS, objavljenoj u Sl. glasniku RS br. 136/10, kojom je propisan novi način knjigovodstvenog evidentiranja potraživanja klasifikovanih u kategoriju «E», obračuna i knjigovodstvenog evidentiranja kamate po nekvalitetnoj aktivi, te obračuna opštih i posebnih rezervisanja, banke iz RS-a su u podacima za decembar 2010. godine izvršile primjenu navedene regulative, prenosom navedenih pozicija iz vanbilansne evidencije u bilans. Ispravka se odrazila na strani aktive, na porast kredita u iznosu od 144 miliona KM, porast dospjelih kamata u iznosu od 36 miliona KM, a na strani pasive, na porast rezervisanja za kreditne gubitke u iznosu od 180 miliona KM u okviru računa kapitala.

T01: Glavni ekonomski indikatori

	Promjene u odnosu na			
	10.2025.	09.2025.	12.2024.	10.2024.
FINANSIJSKI SEKTOR	u milionima KM			
Monetarni sektor				
Novčana masa M2	41.788	1,0%	6,8%	9,8%
Devizne rezerve	18.280	2,0%	3,6%	7,3%
Prosječno stanje računa rezervi kod CBBiH	6.211	-0,4%	4,1%	9,7%
Bankarski sektor				
Ukupni krediti	28.018	0,8%	8,5%	10,4%
Ukupni depoziti	36.579	1,0%	8,0%	10,7%
Nebankarski sektor				
Promet na BLSE	57,9	14,5%	-34,6%	4101,6%
Promet na SASE	52,5	2467,0%	-79,2%	-58,8%
Promet u BPRV-u	14.651	1,3%	-13,5%	7,0%
Promet u žirokliringu	2.524	5,6%	1,6%	8,4%
Berzanski indeksi				
	u bodovima			
BIRS	858	0,5%	-6,6%	-6,9%
SASX 30	2.711	1,0%	22,5%	30,7%
REALNI SEKTOR	u osobama			
Potrošačke cijene - BiH		0,4%	3,5%	4,3%
Industrijska proizvodnja - BiH		6,9%	5,8%	-0,8%
Broj nezaposlenih - BiH	315.478	-0,2%	-1,6%	-2,4%
VANJSKI SEKTOR				
	u milionima KM			
		Promjene u odnosu na		
		09.2025.	12.2024.	10.2024.
Uvoz	2.721	5,8%	12,5%	6,5%
Izvoz	1.560	5,8%	23,4%	3,5%
JAVNE FINANSIJE	u milionima KM			
Neto indirektni porezi	829,9	-4,2%	4,8%	5,5%
PDV	606	-2,7%	8,0%	12,9%
Akcize	155	-16,2%	-8,8%	-11,0%
Carine	58,0	6,8%	7,4%	6,0%

T02: Kupovina i prodaja KM					u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Prodaja	Kupovina	Saldo	Kumulativ salda
1	2	3	4	5=(3-4)	6
2015.		5.470.552	4.699.060	771.492	7.599.818
2016.		7.485.849	6.622.039	863.811	8.463.629
2017.		8.476.378	7.421.186	1.055.192	9.518.821
2018.		10.792.432	9.780.514	1.011.918	10.530.740
2019.		11.385.556	10.533.525	852.031	11.382.771
2020.		11.344.462	10.184.558	1.159.904	12.542.676
2021.		9.872.890	7.399.673	2.473.217	15.015.893
2022.		6.291.277	6.075.689	215.588	15.231.481
2023.		10.891.324	11.128.647	-237.323	14.994.158
2024.		16.579.730	16.327.122	252.608	15.246.766
2024.	10.	1.690.986	1.608.684	82.302	15.012.616
	11.	1.529.848	1.561.822	-31.974	14.980.641
	12.	1.792.977	1.526.852	266.125	15.246.766
2025.	01.	1.588.454	1.863.306	-274.853	14.971.913
	02.	1.480.038	1.660.325	-180.287	14.791.626
	03.	1.549.835	1.696.403	-146.568	14.579.744
	04.	1.779.421	1.682.344	97.077	14.823.388
	05.	1.412.887	1.581.252	-168.365	14.655.023
	06.	1.662.479	1.465.921	196.558	14.851.581
	07.	2.149.604	1.597.140	552.465	15.404.046
	08.	2.142.074	1.665.126	476.948	15.880.994
	09.	1.557.335	1.650.099	-92.764	15.788.230
	10.	1.619.675	1.427.739	191.936	15.980.165

T03: Devizne rezerve CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Zlato	Držanje SDR	Bruto devizne rezerve					Neto devizne rezerve	Monetarna pasiva	Neto strana aktiva CBBiH
				Strana valuta u trezoru CBBiH	Depoziti kod nerezidentnih banaka	Ostalo	Investicije u vrijednosne papire	9=3+...+8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=3+...+8	10	11	12=10-11
2015.	12.	182,3	3,8	128,5	1.003,6	0,0	7.288,1	8.606,3	8.605,0	8.064,6	540,4
2016.	12.	205,1	2,6	194,8	2.970,4	0,0	6.158,2	9.531,1	9.529,0	8.926,3	602,6
2017.	12.	203,9	1,5	236,4	2.698,6	0,0	7.416,1	10.556,6	10.555,0	9.977,1	577,8
2018.	12.	210,0	2,2	274,1	2.911,4	0,0	8.225,4	11.623,2	11.621,4	10.983,3	638,1
2019.	12.	254,1	0,2	322,6	3.102,8	0,0	8.917,4	12.597,1	12.595,4	11.824,2	771,2
2020.	12.	291,6	0,9	142,2	3.832,1	0,0	9.601,3	13.868,0	13.866,3	12.970,6	895,7
2021.	12.	302,0	1,9	469,6	3.945,1	0,0	11.629,6	16.348,1	16.345,8	15.573,0	772,8
2022.	12.	160,0	0,1	572,0	8.273,2	0,0	7.060,5	16.065,9	16.063,3	15.611,7	451,5
2023.	12.	175,5	2,1	455,2	8.326,6	0,0	7.330,6	16.289,9	16.287,4	15.401,2	886,2
2024.	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2024.	10.	236,7	18,4	463,9	6.877,3	0,0	9.443,4	17.039,6	17.037,1	15.761,4	1.275,7
	11.	235,6	4,7	463,9	6.837,4	0,0	9.665,5	17.207,0	17.204,1	15.861,0	1.343,1
	12.	555,2	4,8	526,0	6.786,2	0,0	9.768,7	17.640,9	17.638,4	16.274,7	1.363,7
2025.	01.	592,1	16,8	466,6	6.083,3	0,0	10.096,6	17.255,4	17.252,4	15.822,7	1.429,6
	02.	603,6	5,5	466,5	5.835,1	0,0	10.117,5	17.028,1	17.025,4	15.549,6	1.475,7
	03.	632,4	5,4	465,2	5.658,9	0,0	10.141,1	16.903,1	16.900,6	15.378,5	1.522,1
	04.	635,8	14,6	465,1	5.763,9	0,0	10.202,0	17.081,5	17.076,4	15.486,6	1.589,8
	05.	635,0	5,6	467,2	5.760,4	0,0	10.063,2	16.931,4	16.926,5	15.318,4	1.608,0
	06.	613,9	5,5	468,8	5.820,8	0,0	10.209,1	17.118,2	17.115,9	15.520,0	1.595,9
	07.	631,4	14,1	470,6	6.157,1	0,0	10.394,6	17.667,8	17.665,5	16.038,0	1.627,5
	08.	646,2	5,9	470,5	6.385,0	0,0	10.413,2	17.920,8	17.918,5	16.496,0	1.422,6
	09.	720,3	5,9	471,3	6.224,2	0,0	10.499,0	17.920,7	17.918,4	16.404,3	1.514,1
	10.	760,0	14,0	471,1	6.455,3	0,0	10.581,5	18.282,0	18.279,7	16.688,0	1.591,7

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Bruto devizne rezerve čine stanja bilansnih pozicija kratkoročne strane aktive CBBiH (zlato, raspolaganje CBBiH SDR, devize u trezoru CBBiH, prenosivi depoziti u stranoj valuti kod nerezidentnih banaka i ostalo) i investiranja u vrijednosne papire od jula 2006. godine po odluci Investicionog komiteta CBBiH. Neto devizne rezerve predstavljaju razliku između bruto deviznih rezervi i obaveza prema nerezidentima. Monetarnu pasivu CBBiH čine novac izvan monetarnih vlasti i depoziti rezidenata kod monetarnih vlasti. Neto strana aktiva CBBiH predstavlja razliku između neto deviznih rezervi i monetarne pasive CBBiH.

T04: Monetarni agregati

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti banaka kod monetarnih vlasti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti	Rezervni novac	M1	QM	M2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=3+4+5	12=6+7	13=8+9+10	14=12+13
2015.	12.	3.499,5	4.063,5	51,7	3.055,3	5.125,6	3.562,6	1.360,4	5.543,3	7.614,7	8.180,9	10.466,3	18.647,2
2016.	12.	4.066,8	4.269,1	52,0	3.401,2	5.899,8	3.883,0	1.535,6	5.478,0	8.387,9	9.301,0	10.896,6	20.197,6
2017.	12.	4.319,4	5.033,1	76,1	3.648,1	6.924,4	4.091,6	1.816,2	5.636,1	9.428,5	10.572,5	11.543,8	22.116,3
2018.	12.	4.750,6	5.523,3	125,5	3.978,6	8.166,4	4.302,2	1.961,4	5.782,4	10.399,4	12.145,1	12.046,0	24.191,1
2019.	12.	5.199,9	5.743,6	176,6	4.330,1	8.921,1	2.998,0	2.490,3	7.593,2	11.120,2	13.251,2	13.081,5	26.332,7
2020.	12.	6.172,5	5.901,1	231,8	5.043,4	10.011,8	3.034,7	2.902,5	7.256,6	12.305,4	15.055,2	13.193,8	28.249,0
2021.	12.	6.923,8	7.219,6	304,9	5.540,0	12.387,6	3.044,2	3.300,1	7.243,8	14.448,3	17.927,5	13.588,1	31.515,6
2022.	12.	7.436,1	7.217,4	272,7	6.126,2	13.752,5	2.878,7	3.583,9	6.898,8	14.926,2	19.878,6	13.361,3	33.240,0
2023.	12.	7.565,1	7.083,2	16,9	6.550,5	15.064,1	2.891,3	3.974,6	7.310,3	14.665,2	21.614,6	14.176,2	35.790,8
2024.	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2024.	10.	7.989,3	6.897,7	33,2	6.789,9	16.502,9	3.115,2	3.982,3	7.678,9	14.920,2	23.292,9	14.776,5	38.069,3
	11.	7.975,2	7.037,8	11,0	6.800,2	16.574,7	3.107,6	4.070,8	7.722,0	15.024,1	23.374,8	14.900,4	38.275,2
	12.	7.959,2	7.455,4	15,3	6.873,2	17.237,0	3.170,0	4.083,5	7.768,8	15.429,9	24.110,2	15.022,2	39.132,4
2025.	01.	7.714,4	7.290,6	30,7	6.679,0	17.122,1	3.244,0	4.090,3	7.803,5	15.035,7	23.801,1	15.137,8	38.938,9
	02.	7.739,4	7.000,8	10,0	6.744,8	17.167,7	3.307,5	4.082,7	7.708,9	14.750,2	23.912,5	15.099,1	39.011,5
	03.	7.930,9	6.719,0	12,4	6.935,8	17.092,2	3.372,5	4.057,4	7.603,0	14.662,3	24.028,1	15.032,9	39.061,0
	04.	8.059,0	6.696,6	30,1	6.987,0	17.270,1	3.574,4	4.168,7	7.525,9	14.785,7	24.257,1	15.269,1	39.526,2
	05.	8.084,2	6.506,6	13,7	7.033,4	17.355,7	3.607,1	4.171,7	7.417,0	14.604,5	24.389,1	15.195,7	39.584,8
	06.	8.149,8	6.637,1	17,7	7.052,2	17.560,5	3.687,3	4.206,8	7.412,5	14.804,5	24.612,7	15.306,6	39.919,3
	07.	8.272,2	7.115,1	35,7	7.210,4	17.875,7	3.625,6	4.284,0	7.490,5	15.423,0	25.086,2	15.400,0	40.486,2
	08.	8.427,0	7.309,0	13,8	7.353,0	18.285,8	3.605,7	4.285,0	7.471,3	15.749,9	25.638,9	15.362,1	41.000,9
	09.	8.396,8	7.285,9	19,8	7.285,6	18.452,7	3.776,2	4.334,8	7.530,4	15.702,4	25.738,4	15.641,4	41.379,7
	10.	8.371,2	7.505,6	38,6	7.294,6	18.603,7	3.870,3	4.295,4	7.723,6	15.915,4	25.898,3	15.889,3	41.787,6

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Gotovina izvan monetarnih vlasti je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH i predstavlja gotov novac izvan centralne banke (monetarnih vlasti). Depoziti komercijalnih banaka predstavljaju sredstva komercijalnih banaka na računima kod CBBiH. Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti predstavljaju depozite drugih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Fondovi socijalne sigurnosti/zaštite na entitetskom nivou (iz Federacije BiH: Fond PIO, Fond zdravstva Federacije BiH, Fond za zapošljavanje Federacije BiH, a iz Republike Srpske: Fond penzijsko-invalidskog osiguranja RS, Fond zdravstva RS, Fond za zapošljavanje RS i Fond za dječiju zaštitu RS) klasifikovani su na nivou centralne vlade. Gotovina izvan banaka je preuzeta iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6) i predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka. Prenosivi ili transferabilni depoziti u domaćoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5) i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Ostali depoziti u domaćoj valuti, prenosivi i ostali depoziti u stranoj valuti su preuzeti iz Monetarnog pregleda (tabela 5), i predstavljaju depozite necentralne vlade (depozite kantona i opština), depozite javnih i privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i depozite ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora). Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) je u cijelosti preuzet iz Bilansa stanja CBBiH (tabela 6), a čine ga gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Prema nacionalnoj definiciji, novčanu masu čine svi prenosivi i ostali depoziti domaćih nebankarskih i nevladinih sektora, kao i sektora lokalne vlade u domaćoj i stranoj valuti. Depoziti entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite priključeni su centralnoj vladi na entitetskom nivou i time isključeni iz Novčane mase ili Monetarnih agregata. Monetarni agregat M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Monetarni agregat QM je definisan kao istoimena pozicija u Monetarnom pregledu (tabela 5) i obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA												
Neto strana aktiva					Potraživanja od domaćih sektora							Ukupno
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Strana pasiva	5 = 3+4	Potraživanja od centralne vlade (neto)	Potraživanja od kantona i opština	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	12 = 6+...+11	
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8	9	10	11	12 = 6+...+11	13 = 5+12
2015.	12.	11.107,9	-2.614,6	8.493,3	160,1	537,2	400,0	7.452,6	74,6	7.875,3	16.499,8	24.993,1
2016.	12.	12.199,0	-2.476,4	9.722,6	101,8	517,8	375,6	7.743,9	67,2	8.155,8	16.962,0	26.684,6
2017.	12.	13.372,4	-2.589,5	10.782,9	-148,7	511,5	406,2	8.354,5	96,5	8.689,3	17.909,4	28.692,2
2018.	12.	15.505,5	-3.041,1	12.464,4	-464,7	496,0	428,0	8.654,6	136,8	9.306,3	18.556,9	31.021,4
2019.	12.	17.069,9	-3.120,0	13.949,9	-679,3	506,7	509,3	9.070,9	152,2	10.024,9	19.584,7	33.534,6
2020.	12.	18.340,2	-2.326,3	16.013,9	-236,3	538,1	540,8	8.618,1	155,0	9.937,9	19.553,6	35.567,5
2021.	12.	21.065,4	-1.949,0	19.116,3	-804,4	583,5	532,3	8.812,6	164,1	10.478,3	19.766,3	38.882,7
2022.	12.	21.084,4	-1.813,4	19.271,1	-509,1	592,0	652,8	9.197,6	180,2	11.027,6	21.141,1	40.412,2
2023.	12.	22.027,1	-1.492,6	20.534,4	125,1	645,6	644,9	9.828,3	231,8	11.847,1	23.322,8	43.857,2
2024.	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2024.	10.	23.700,0	-1.881,7	21.818,3	194,9	736,6	595,8	10.576,9	264,0	12.809,9	25.178,2	46.996,5
	11.	23.965,0	-1.942,6	22.022,4	169,2	753,1	612,2	10.650,6	287,3	12.882,5	25.354,9	47.377,2
	12.	24.234,1	-1.949,7	22.284,4	630,9	749,8	734,5	10.713,4	300,1	12.932,8	26.061,4	48.345,9
2025.	01.	24.013,6	-1.901,1	22.112,4	680,6	738,2	719,4	10.628,8	311,8	12.969,2	26.048,0	48.160,4
	02.	23.857,9	-1.944,7	21.913,2	795,2	734,3	682,6	10.815,4	301,6	13.072,6	26.401,7	48.314,9
	03.	23.648,2	-1.926,0	21.722,2	891,9	739,1	669,9	10.995,0	311,9	13.251,3	26.859,1	48.581,4
	04.	23.942,9	-1.950,5	21.992,4	826,9	733,8	709,1	11.078,3	306,4	13.417,7	27.072,1	49.064,5
	05.	23.676,6	-1.941,0	21.735,6	929,6	733,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,8	27.443,5	49.179,1
	06.	23.759,7	-1.994,7	21.765,0	1.018,8	729,0	725,9	11.285,6	322,4	13.725,9	27.807,5	49.572,5
	07.	24.617,7	-2.037,9	22.579,8	695,8	725,0	774,8	11.171,2	341,5	13.900,6	27.608,9	50.188,7
	08.	25.055,8	-2.030,4	23.025,4	512,7	719,5	767,3	11.150,8	354,4	14.006,9	27.511,5	50.536,9
	09.	24.787,4	-2.025,0	22.762,4	786,8	733,8	762,0	11.350,7	376,6	14.139,1	28.149,0	50.911,4
	10.	24.954,8	-1.971,8	22.983,0	788,5	814,2	778,9	11.342,5	377,3	14.301,1	28.402,5	51.385,5

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Monetarni pregled prikazuje konsolidovane podatke Bilansa stanja CBBiH - monetarnih vlasti (tabela 6) i Konsolidovanog bilansa komercijalnih banaka BiH (tabela 7). Neto strana aktiva predstavlja razliku između zbira stranih aktiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH i zbira stranih pasiva CBBiH - monetarnih vlasti i komercijalnih banaka BiH. Domaći krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih domaćih sektora, uz napomenu da su potraživanja od centralne vlade iskazana u neto iznosu, tj. umanjena za depozite centralne vlade kod CBBiH i kod komercijalnih banaka BiH. Centralna vlada predstavlja institucije BiH, vlade entiteta, entitetske fondove socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prema novoj metodologiji, fondovi socijalne sigurnosti/zaštite se klasifikuju na nivou centralne vlade kao entitetski vanbudžetski fondovi, što se direktno odražava na podatke o neto potraživanjima od centralne vlade u Monetarnom pregledu.

T05: Monetarni pregled

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA

Godina	Mjesec	Novčana masa (M2)								Vrijednosni papiri	Krediti	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
		Novac (M1)				Kvazi-novac (QM)								
		Gotovina izvan banaka	Prenosivi depoziti u domaćoj valuti			Prenosivi depoziti u stranoj valuti	Ostali depoziti u domaćoj valuti	Ostali depoziti u stranoj valuti						
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10=5+9	11	12	13	14	15=10+...+14
2015.	12.	3.055,3	5.125,6	8.180,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	10.466,3	18.647,2	8,0	599,2	4.148,0	1.590,7	24.993,1
2016.	12.	3.401,2	5.899,8	9.301,0	1.535,6	3.883,0	5.478,0	10.896,6	20.197,6	8,0	510,0	4.440,4	1.528,6	26.684,6
2017.	12.	3.648,1	6.924,4	10.572,5	1.816,2	4.091,6	5.636,1	11.543,8	22.116,3	8,0	460,0	4.659,5	1.448,4	28.692,2
2018.	12.	3.978,6	8.166,4	12.145,1	1.961,4	4.302,2	5.782,4	12.046,0	24.191,1	8,0	467,5	4.848,9	1.505,9	31.021,4
2019.	12.	4.330,1	8.921,1	13.251,2	2.490,3	2.998,0	7.593,2	13.081,5	26.332,7	8,0	532,4	5.224,6	1.436,9	33.534,6
2020.	12.	5.043,4	10.011,8	15.055,2	2.902,5	3.034,7	7.256,6	13.193,8	28.249,0	0,0	606,7	5.306,9	1.404,9	35.567,5
2021.	12.	5.540,0	12.387,6	17.927,5	3.300,1	3.044,2	7.243,8	13.588,1	31.515,6	0,0	638,5	5.287,3	1.441,4	38.882,7
2022.	12.	6.126,2	13.752,5	19.878,6	3.583,9	2.878,7	6.898,8	13.361,3	33.240,0	0,0	622,8	5.208,0	1.341,4	40.412,2
2023.	12.	6.550,5	15.064,1	21.614,6	3.974,6	2.891,3	7.310,3	14.176,2	35.790,8	3,7	643,4	6.012,6	1.406,7	43.857,2
2024.	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2024.	10.	6.789,9	16.502,9	23.292,9	3.982,3	3.115,2	7.678,9	14.776,5	38.069,3	3,4	607,6	7.133,6	1.182,6	46.996,5
	11.	6.800,2	16.574,7	23.374,8	4.070,8	3.107,6	7.722,0	14.900,4	38.275,2	3,4	608,2	7.268,5	1.221,9	47.377,2
	12.	6.873,2	17.237,0	24.110,2	4.083,5	3.170,0	7.768,8	15.022,2	39.132,4	3,4	608,0	7.032,2	1.569,9	48.345,9
2025.	01.	6.679,0	17.122,1	23.801,1	4.090,3	3.244,0	7.803,5	15.137,8	38.938,9	3,4	604,0	7.145,1	1.469,0	48.160,4
	02.	6.744,8	17.167,7	23.912,5	4.082,7	3.307,5	7.708,9	15.099,1	39.011,5	3,4	597,9	7.285,5	1.416,6	48.314,9
	03.	6.935,8	17.092,2	24.028,1	4.057,4	3.372,5	7.603,0	15.032,9	39.061,0	63,4	600,5	7.384,2	1.472,3	48.581,4
	04.	6.987,0	17.270,1	24.257,1	4.168,7	3.574,4	7.525,9	15.269,1	39.526,2	63,4	601,3	7.483,1	1.390,5	49.064,5
	05.	7.033,4	17.355,7	24.389,1	4.171,7	3.607,1	7.417,0	15.195,7	39.584,8	63,4	599,4	7.529,5	1.402,0	49.179,1
	06.	7.052,2	17.560,5	24.612,7	4.206,8	3.687,3	7.412,5	15.306,6	39.919,3	63,4	601,7	7.587,3	1.400,8	49.572,5
	07.	7.210,4	17.875,7	25.086,2	4.284,0	3.625,6	7.490,5	15.400,0	40.486,2	63,4	600,6	7.701,0	1.337,5	50.188,7
	08.	7.353,0	18.285,8	25.638,9	4.285,0	3.605,7	7.471,3	15.362,1	41.000,9	63,4	598,5	7.752,9	1.121,2	50.536,9
	09.	7.285,6	18.452,7	25.738,4	4.334,8	3.776,2	7.530,4	15.641,4	41.379,7	63,4	594,4	7.901,5	972,4	50.911,4
	10.	7.294,6	18.603,7	25.898,3	4.295,4	3.870,3	7.723,6	15.889,3	41.787,6	63,4	597,7	8.068,6	868,3	51.385,5

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Novac M1 čine gotovina izvan banaka i prenosivi depoziti u domaćoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Kvazi-novac QM obuhvata ostale depozite u domaćoj valuti, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti svih domaćih sektora (osim depozita centralne vlade). Novčanu masu M2 čine monetarni agregati, novac M1 i kvazi-novac QM. Ostalu pasivu čine vrijednosni papiri, krediti, dionice i drugi kapital i ostale stavke (neto). Prema novoj metodologiji, kao posebni finansijski instrumenti na strani pasive se iskazuju krediti (uz koje se dodaje obračunata kamata), kao i dionice i drugi kapital. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. U ostale stavke (neto) su takođe uključeni i ograničeni depoziti, protivstavke fondova i vladini fondovi za kreditiranje.

T06: Bilans stanja CBBiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA					PASIVA								
Godina	Mjesec	Strana aktiva	Potraživanja od domaćih sektora	Ukupno	Rezervni novac				Strana pasiva	Depoziti centralne vlade	Dionice i drugi kapital	Ostale stavke (neto)	Ukupno
					Gotovina izvan monetarnih vlasti	Depoziti komercijalnih banaka kod monetarnih vlasti	Depoziti drugih domaćih sektora kod monetarnih vlasti	Ukupno					
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9=6+7+8	10	11	12	13	14=9+...+13
2015.	12.	8.634,1	1,5	8.635,7	3.499,5	4.063,5	51,7	7.614,7	1,3	449,9	593,7	-24,0	8.635,7
2016.	12.	9.559,0	1,5	9.560,4	4.066,8	4.269,1	52,0	8.387,9	2,2	538,4	667,4	-35,5	9.560,4
2017.	12.	10.584,4	2,2	10.586,6	4.319,4	5.033,1	76,1	9.428,5	1,6	548,6	652,6	-44,8	10.586,6
2018.	12.	11.651,0	2,1	11.653,1	4.750,6	5.523,3	125,5	10.399,4	1,8	583,9	719,8	-51,8	11.653,1
2019.	12.	12.624,9	2,2	12.627,1	5.199,9	5.743,6	176,6	11.120,2	1,7	704,0	856,5	-55,4	12.627,1
2020.	12.	13.895,8	2,0	13.897,9	6.172,5	5.901,1	231,8	12.305,4	1,7	665,2	982,3	-56,8	13.897,9
2021.	12.	16.376,0	2,6	16.378,5	6.923,8	7.219,6	304,9	14.448,3	2,3	1.124,7	861,4	-58,3	16.378,5
2022.	12.	16.093,7	2,8	16.096,5	7.436,1	7.217,4	272,7	14.926,2	2,6	685,5	545,4	-63,3	16.096,5
2023.	12.	16.317,7	2,8	16.320,5	7.565,1	7.083,2	16,9	14.665,2	2,5	736,0	911,3	5,5	16.320,5
2024.	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2024.	10.	17.067,4	2,0	17.069,5	7.989,3	6.897,7	33,2	14.920,2	2,6	841,1	1.365,1	-59,6	17.069,5
	11.	17.234,8	2,2	17.237,0	7.975,2	7.037,8	11,0	15.024,1	2,9	836,9	1.432,5	-59,5	17.237,0
	12.	17.668,7	2,9	17.671,6	7.959,2	7.455,4	15,3	15.429,9	2,5	844,8	1.198,2	196,2	17.671,6
2025.	01.	17.283,2	1,9	17.285,1	7.714,4	7.290,6	30,7	15.035,7	3,0	787,0	1.264,7	194,6	17.285,1
	02.	17.055,9	2,2	17.058,2	7.739,4	7.000,8	10,0	14.750,2	2,8	799,4	1.314,4	191,3	17.058,2
	03.	16.930,9	2,7	16.933,5	7.930,9	6.719,0	12,4	14.662,3	2,4	716,2	1.360,7	191,9	16.933,5
	04.	17.109,3	2,1	17.111,4	8.059,0	6.696,6	30,1	14.785,7	5,1	700,9	1.427,1	192,6	17.111,4
	05.	16.959,2	2,3	16.961,5	8.084,2	6.506,6	13,7	14.604,5	4,9	713,9	1.445,5	192,7	16.961,5
	06.	17.146,0	2,7	17.148,7	8.149,8	6.637,1	17,7	14.804,5	2,2	715,5	1.433,7	192,8	17.148,7
	07.	17.695,7	2,2	17.697,9	8.272,2	7.115,1	35,7	15.423,0	2,4	615,0	1.463,7	193,8	17.697,9
	08.	17.948,7	2,3	17.951,0	8.427,0	7.309,0	13,8	15.749,9	2,3	746,1	1.503,3	-50,6	17.951,0
	09.	17.948,5	2,7	17.951,2	8.396,8	7.285,9	19,8	15.702,4	2,4	701,8	1.594,5	-50,0	17.951,2
	10.	18.309,8	2,1	18.311,9	8.371,2	7.505,6	38,6	15.915,4	2,3	772,6	1.671,4	-49,7	18.311,9

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine

Strana aktiva CBBiH – monetarnih vlasti obuhvata zlato, devize u trezoru CBBiH, devizne depozite kod inostranih banaka, raspolaganje SDR, strane vrijednosne papire i ostalo. Potraživanja od domaćih sektora predstavljaju potraživanja od radnika CBBiH za date dugoročne kredite i potraživanja od komercijalnih banaka po osnovu računa poravnanja.

Rezervni novac (primarni novac ili monetarna baza) čine gotov novac izvan monetarnih vlasti, depoziti komercijalnih banaka i depoziti ostalih domaćih sektora (osim centralne vlade) kod monetarnih vlasti. Gotovina izvan banaka predstavlja gotov novac u opticaju izvan centralne banke (monetarnih vlasti) i gotov novac izvan komercijalnih banaka.

Strana pasiva CBBiH obuhvata kratkoročne obaveze prema nerezidentima, depozite nerezidenata i ostale kratkoročne obaveze prema nerezidentima i obaveze prema MMF-u (računi 1 i 2).

Depoziti centralne vlade kod CBBiH predstavljaju prenosive i ostale depozite institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta u domaćoj valuti. Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su nelocirane (neraspoređene) stavke pasive umanjene za nelocirane (neraspoređene) stavke aktive.

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

AKTIVA									
Godina	Mjesec	Rezerve	Strana aktiva	Potraživanja od opšte vlade	Potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća	Potraživanja od nefinansijskih privatnih preduzeća	Potraživanja od ostalih finansijskih institucija	Potraživanja od ostalih domaćih sektora	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 3+...+9
2015.	12.	4.511,7	2.473,8	2.161,1	400,0	7.452,6	74,6	7.874,7	24.948,5
2016.	12.	4.936,6	2.640,0	2.179,1	375,6	7.743,9	67,2	8.155,4	26.097,7
2017.	12.	5.711,7	2.787,9	2.197,0	406,2	8.354,5	96,5	8.688,8	28.242,7
2018.	12.	6.296,9	3.854,5	2.280,9	428,0	8.654,6	136,8	9.305,9	30.957,6
2019.	12.	6.627,0	4.445,0	2.551,9	509,3	9.070,9	152,2	10.024,5	33.380,9
2020.	12.	7.099,6	4.444,3	3.015,4	540,8	8.618,1	155,0	9.937,6	33.810,8
2021.	12.	8.608,0	4.689,4	3.095,4	532,3	8.812,6	164,1	10.478,0	36.379,7
2022.	12.	8.541,6	4.990,8	3.171,7	652,8	9.197,6	180,2	11.027,3	37.761,9
2023.	12.	8.116,2	5.709,4	3.440,2	644,9	9.828,3	231,8	11.846,8	39.817,7
2024.	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2024.	10.	8.125,0	6.632,5	3.606,1	595,8	10.576,9	264,0	12.809,8	42.610,2
	11.	8.233,6	6.730,2	3.609,8	612,2	10.650,6	287,3	12.882,3	43.005,9
	12.	8.400,9	6.565,4	3.903,6	734,5	10.713,4	300,1	12.932,5	43.550,3
2025.	01.	8.359,3	6.730,3	3.899,4	719,4	10.628,8	311,8	12.969,0	43.618,1
	02.	8.047,0	6.801,9	3.953,6	682,6	10.815,4	301,6	13.072,4	43.674,5
	03.	7.774,7	6.717,3	4.084,6	669,9	10.995,0	311,9	13.251,0	43.804,4
	04.	7.810,1	6.833,6	4.022,0	709,1	11.078,3	306,4	13.417,5	44.176,9
	05.	7.616,5	6.717,4	4.179,3	735,9	11.145,9	317,0	13.581,6	44.293,5
	06.	7.821,5	6.614,6	4.210,4	725,9	11.285,6	322,4	13.725,5	44.705,9
	07.	8.288,9	6.922,0	4.507,5	774,8	11.171,2	341,5	13.900,4	45.906,4
	08.	8.476,7	7.107,1	4.452,0	767,3	11.150,8	354,4	14.006,7	46.314,9
	09.	8.499,0	6.838,9	4.445,1	762,0	11.350,7	376,6	14.138,8	46.411,0
	10.	8.729,8	6.645,0	4.568,2	778,9	11.342,5	377,3	14.300,9	46.742,6

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Konsolidovani bilans komercijalnih banaka obuhvata Konsolidovane bilanse komercijalnih banaka Glavne jedinice Sarajevo, Glavne jedinice Mostar i Glavne banke Republike Srpske CBBiH i predstavlja konsolidovana međusobna potraživanja i obaveze između komercijalnih banaka. Rezerve banaka sastoje se od gotovine u trezorima banaka i depozita banaka kod CBBiH. Strana aktiva komercijalnih banaka obuhvata: devize u trezorima, prenosive i ostale depozite u stranoj valuti kod nerezidenata, kredite nerezidentima, vrijednosne papire nerezidenata u stranoj valuti, i ostala potraživanja od nerezidenata. Potraživanja od opšte vlade obuhvataju potraživanja od svih nivoa vlada: centralne vlade (institucije BiH, vlade entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti i Brčko distrikta) i necentralne vlade (vlada kantona i opštinskih vlada). Potraživanja od ostalih domaćih sektora obuhvataju: potraživanja od nefinansijskih javnih preduzeća, nefinansijskih privatnih preduzeća, ostalih finansijskih institucija i ostalih domaćih sektora (stanovništva, neprofitnih institucija i ostalih neklasifikovanih sektora).

T07: Konsolidovani bilans komercijalnih banaka u BiH

na kraju perioda, u milionima KM

PASIVA												
Godina	Mjesec	Depoziti centralne vlade	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Prenosivi depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj valuti	Ostali depoziti drugih domaćih sektora u stranoj valuti	Vrijednosni papiri	Kredit	Strana pasiva	Dionice i drugi kapital	Ostalo	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=3+...+12
2015.	12.	1.014,1	5.073,9	1.360,4	3.562,6	5.543,3	8,0	599,2	2.613,3	3.554,3	1.619,5	24.948,5
2016.	12.	1.021,3	5.847,8	1.535,6	3.883,0	5.478,0	8,0	510,0	2.474,2	3.773,0	1.566,9	26.097,7
2017.	12.	1.285,6	6.848,3	1.816,2	4.091,6	5.636,1	8,0	460,0	2.587,9	4.006,8	1.502,2	28.242,7
2018.	12.	1.665,9	8.040,9	1.961,4	4.302,2	5.782,4	8,0	467,5	3.039,2	4.129,1	1.560,9	30.957,6
2019.	12.	2.020,5	8.744,5	2.490,3	2.998,0	7.593,2	8,0	532,4	3.118,3	4.368,0	1.507,7	33.380,9
2020.	12.	2.048,4	9.780,0	2.902,5	3.034,7	7.256,6	0,0	606,7	2.324,6	4.324,6	1.532,7	33.810,8
2021.	12.	2.191,8	12.082,7	3.300,1	3.044,2	7.243,8	0,0	638,5	1.946,7	4.425,8	1.506,2	36.379,7
2022.	12.	2.403,2	13.479,7	3.583,9	2.878,7	6.898,8	0,0	622,8	1.810,8	4.662,6	1.421,5	37.761,9
2023.	12.	1.933,6	15.047,2	3.974,6	2.891,3	7.310,3	3,7	643,4	1.490,2	5.101,3	1.422,0	39.817,7
2024.	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2024.	10.	1.833,5	16.469,7	3.982,3	3.115,2	7.678,9	3,4	607,6	1.879,1	5.768,4	1.272,0	42.610,2
	11.	1.850,6	16.563,7	4.070,8	3.107,6	7.722,0	3,4	608,2	1.939,7	5.835,9	1.304,0	43.005,9
	12.	1.678,3	17.221,7	4.083,5	3.170,0	7.768,8	3,4	608,0	1.947,2	5.834,0	1.235,6	43.550,3
2025.	01.	1.693,7	17.091,3	4.090,3	3.244,0	7.803,5	3,4	604,0	1.898,1	5.880,4	1.309,4	43.618,1
	02.	1.624,8	17.157,7	4.082,7	3.307,5	7.708,9	3,4	597,9	1.941,9	5.971,0	1.278,7	43.674,5
	03.	1.737,5	17.079,8	4.057,4	3.372,5	7.603,0	63,4	600,5	1.923,6	6.023,5	1.343,2	43.804,4
	04.	1.760,5	17.240,0	4.168,7	3.574,4	7.525,9	63,4	601,3	1.945,4	6.056,0	1.241,1	44.176,9
	05.	1.802,6	17.342,0	4.171,7	3.607,1	7.417,0	63,4	599,4	1.936,1	6.084,0	1.270,2	44.293,5
	06.	1.747,2	17.542,8	4.206,8	3.687,3	7.412,5	63,4	601,7	1.992,4	6.153,7	1.298,1	44.705,9
	07.	2.471,8	17.840,0	4.284,0	3.625,6	7.490,5	63,4	600,6	2.035,6	6.237,3	1.257,7	45.906,4
	08.	2.473,8	18.272,0	4.285,0	3.605,7	7.471,3	63,4	598,5	2.028,1	6.249,6	1.267,5	46.314,9
	09.	2.222,7	18.433,0	4.334,8	3.776,2	7.530,4	63,4	594,4	2.022,6	6.307,0	1.126,6	46.411,0
	10.	2.192,9	18.565,0	4.295,4	3.870,3	7.723,6	63,4	597,7	1.969,5	6.397,2	1.067,6	46.742,6

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti centralne vlade uključuju prenosive i ostale depozite u domaćoj i stranoj valuti institucija BiH, vlada entiteta, entitetskih fondova socijalne sigurnosti/zaštite i Brčko distrikta. Prenosivi i ostali depoziti drugih domaćih sektora u domaćoj i stranoj valuti predstavljaju obaveze banaka prema nentralnoj vladi (kantona i opština), nefinansijskim javnim preduzećima, nefinansijskim privatnim preduzećima, ostalim finansijskim institucijama i ostalim domaćim sektorima (stanovništvu, neprofitnim institucijama i ostalim neklasifikovanim sektorima). Strana pasiva komercijalnih banaka obuhvata obaveze banaka prema nerezidentima po osnovu prenosivih i ostalih depozita, kredita, vrijednosnih papira, trgovinskih kredita i avansa i ostalih računa dugovanja. Prema novoj metodologiji, krediti na strani pasive su prikazani kao poseban finansijski instrument, uz koje se dodaje obračunata kamata.

Dionice i drugi kapital obuhvataju dionički kapital, zadržani prihod, rezultat tekuće godine, opšte i posebne rezerve i prilagođavanje/ponovno utvrđivanje vrijednosti. Ostale stavke (neto) su neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive. Ostale stavke (neto) takođe obuhvataju i ograničene depozite.

T08: Ukupni depoziti i krediti komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	Depoziti			Kredit		
		Prenosivi depoziti	Ostali depoziti	Ukupni depoziti	Kratkoročni krediti	Dugoročni krediti	Ukupni krediti
1	2	3	4	5=(3+4)	6	7	8=(6+7)
2015.	12.	7.038,7	9.492,1	16.530,8	4.164,9	12.701,9	16.866,8
2016.	12.	8.056,6	9.695,5	17.752,1	4.152,6	13.048,5	17.201,1
2017.	12.	9.558,1	10.111,0	19.669,1	4.261,5	14.160,9	18.422,4
2018.	12.	11.318,5	10.431,3	21.749,8	4.289,8	15.196,1	19.485,8
2019.	12.	12.566,6	11.253,8	23.820,4	4.651,2	16.121,5	20.772,8
2020.	12.	13.851,5	11.130,7	24.982,2	4.295,1	16.052,3	20.347,4
2021.	12.	16.762,9	11.069,7	27.832,6	4.396,9	16.680,4	21.077,3
2022.	12.	18.710,9	10.518,3	29.229,2	4.623,0	17.445,0	22.068,0
2023.	12.	20.060,8	11.066,0	31.126,8	4.998,2	18.525,8	23.524,1
2024.	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2024.	10.	21.541,5	11.486,8	33.028,3	5.165,9	20.202,6	25.368,4
	11.	21.746,0	11.517,2	33.263,2	5.153,5	20.421,6	25.575,1
	12.	22.298,1	11.572,7	33.870,8	5.255,5	20.570,2	25.825,7
2025.	01.	22.228,2	11.643,2	33.871,5	5.171,9	20.592,3	25.764,2
	02.	22.218,5	11.609,1	33.827,7	5.382,0	20.684,2	26.066,2
	03.	22.250,5	11.546,0	33.796,4	5.545,9	20.916,9	26.462,8
	04.	22.558,9	11.662,2	34.221,1	5.575,1	21.182,8	26.757,9
	05.	22.725,8	11.566,1	34.291,9	5.564,7	21.459,0	27.023,8
	06.	22.863,7	11.664,4	34.528,2	5.607,6	21.730,1	27.337,7
	07.	23.954,7	11.688,7	35.643,4	5.567,7	21.898,8	27.466,5
	08.	24.205,2	11.834,2	36.039,4	5.414,4	22.029,0	27.443,4
	09.	24.268,2	11.960,4	36.228,6	5.544,3	22.247,5	27.791,8
	10.	24.316,3	12.262,5	36.578,8	5.480,4	22.537,9	28.018,3

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Ukupni depoziti predstavljaju obaveze komercijalnih banaka BiH prema svim domaćim institucionalnim sektorima u domaćoj i stranoj valuti. Ukupni krediti predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka BiH od svih institucionalnih sektora, u domaćoj i stranoj valuti.

T09: Valutna struktura depozita i kredita komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

Godina	Mjesec	DEPOZITI				KREDITI			
		KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM	KM	EUR	Ostala strana valuta	Ukupno u KM
1	2	3	4	5	6 = 3+4+5	7	8	9	10 = 7+8+9
2015.	12.	9.513,6	6.347,0	670,2	16.530,8	16.642,8	217,5	6,5	16.866,8
2016.	12.	10.607,6	6.458,1	686,4	17.752,1	16.990,4	205,6	5,1	17.201,1
2017.	12.	12.022,8	6.949,5	696,7	19.669,1	18.285,4	132,6	4,4	18.422,4
2018.	12.	13.807,3	7.222,2	720,3	21.749,8	19.386,2	98,2	1,4	19.485,8
2019.	12.	13.306,9	9.529,5	984,0	23.820,4	9.910,7	10.833,1	29,0	20.772,8
2020.	12.	14.374,7	9.776,7	830,8	24.982,2	9.855,4	10.471,5	20,5	20.347,4
2021.	12.	16.732,4	10.257,3	842,9	27.832,6	11.174,0	9.893,6	9,7	21.077,3
2022.	12.	18.209,1	10.073,0	947,1	29.229,2	13.086,0	8.979,5	2,6	22.068,0
2023.	12.	19.182,7	11.048,0	896,0	31.126,8	15.113,0	8.410,2	0,9	23.524,1
2024.	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2024.	10.	20.856,8	11.216,7	954,8	33.028,3	17.452,2	7.915,6	0,7	25.368,4
	11.	20.869,4	11.448,4	945,4	33.263,2	17.676,0	7.898,4	0,7	25.575,1
	12.	21.566,1	11.371,0	933,8	33.870,8	18.002,8	7.822,2	0,7	25.825,7
2025.	01.	21.547,8	11.401,6	922,1	33.871,5	17.984,7	7.778,8	0,7	25.764,2
	02.	21.630,5	11.268,0	929,2	33.827,7	18.291,4	7.774,1	0,7	26.066,2
	03.	21.746,7	11.149,5	900,3	33.796,4	18.697,0	7.765,2	0,7	26.462,8
	04.	22.162,9	11.134,5	923,7	34.221,1	19.018,0	7.739,3	0,6	26.757,9
	05.	22.361,8	10.956,8	973,2	34.291,9	19.286,3	7.736,8	0,6	27.023,8
	06.	22.534,1	11.064,5	929,5	34.528,2	19.586,4	7.750,7	0,6	27.337,7
	07.	23.482,2	11.195,6	965,6	35.643,4	19.725,1	7.740,8	0,6	27.466,5
	08.	23.656,0	11.435,5	948,0	36.039,4	19.715,0	7.727,9	0,6	27.443,4
	09.	23.885,9	11.375,5	967,1	36.228,6	20.034,1	7.757,2	0,5	27.791,8
	10.	24.069,8	11.536,2	972,9	36.578,8	20.178,6	7.839,0	0,7	28.018,3

Napomena:

Od januara 2019. godine izvršena je reklasifikacija valutne strukture finansijskih instrumenata (kredit, depoziti, vrijednosni papiri) iskazanih originalno u KM sa valutnom klauzulom sa pozicija domaće valute na pozicije strane valute u izvještajima monetarne statistike u skladu sa preporukama iz MMF-ovog Priručnika i Vodiča za kompilaciju monetarne i finansijske statistike iz 2016. godine.

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Po nalogu Agencije za bankarstvo FBiH u martu 2010. izvršena je reklasifikacija kredita stanovništvu s valutnom klauzulom kod jedne banke, iz kredita u EUR na kredite u KM.

T10: Sektorska struktura depozita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

DEPOZITI DOMAĆIH INSTITUCIONALNIH SEKTORA

Godina	Mjesec	Depoziti institucija BiH	Depoziti vlada entiteta	Depoziti vlada kantona	Depoziti vlada opština	Depoziti fondova socijalne zaštite	Depoziti ostalih finansijskih institucija	Depoziti nefinansijskih javnih preduzeća	Depoziti nefinansijskih privatnih preduzeća	Depoziti neprofitnih organizacija	Depoziti stanovništva	Ostali depoziti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	231,8	693,0	337,0	245,5	65,8	891,7	1.187,6	2.606,7	365,7	9.864,8	41,2	16.530,8
2016.	12.	168,3	746,6	426,0	277,9	92,8	961,5	1.219,9	2.787,8	374,5	10.661,1	35,6	17.752,1
2017.	12.	267,3	856,7	599,5	340,2	152,9	1.047,0	1.384,8	3.329,9	384,1	11.271,1	35,4	19.669,1
2018.	12.	185,4	1.199,7	733,7	403,1	277,7	1.147,5	1.482,4	3.723,1	398,8	12.146,5	51,8	21.749,8
2019.	12.	173,8	1.467,9	914,6	446,3	352,7	1.155,4	1.510,7	4.052,6	447,5	13.240,9	58,0	23.820,4
2020.	12.	219,1	1.631,1	832,1	423,5	158,2	1.131,2	1.556,0	4.706,9	500,1	13.760,7	63,4	24.982,2
2021.	12.	136,1	1.838,7	1.245,2	612,1	187,0	1.159,6	1.804,1	5.535,4	543,1	14.695,5	75,7	27.832,6
2022.	12.	280,5	1.939,6	1.501,7	719,2	167,9	1.195,8	2.014,0	6.144,9	573,4	14.575,4	116,9	29.229,2
2023.	12.	237,9	1.480,6	1.667,3	728,5	184,9	1.038,0	1.895,0	7.088,5	645,4	16.058,7	102,1	31.126,8
2024.	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2024.	10.	350,1	1.263,6	1.667,1	779,1	168,3	1.076,4	1.996,0	7.783,4	715,7	17.108,1	120,5	33.028,3
	11.	306,0	1.309,7	1.675,7	759,1	183,3	1.088,5	1.949,3	7.909,4	713,6	17.238,1	130,4	33.263,2
	12.	256,4	1.179,5	1.792,9	737,7	191,1	1.075,2	1.996,5	8.103,2	760,6	17.651,3	126,6	33.870,8
2025.	01.	279,8	1.174,6	1.670,5	724,5	188,0	1.072,4	1.975,3	8.185,0	765,6	17.699,8	136,1	33.871,5
	02.	230,8	1.166,4	1.675,2	749,4	173,8	1.071,1	1.946,0	7.849,1	754,8	18.029,5	181,6	33.827,7
	03.	230,0	1.288,9	1.784,2	759,7	164,8	1.096,1	1.908,0	7.590,8	762,0	18.071,0	140,9	33.796,4
	04.	249,7	1.291,7	1.815,7	732,9	170,7	1.119,5	1.951,9	7.785,1	776,5	18.201,8	125,8	34.221,1
	05.	207,3	1.376,4	1.814,1	734,2	170,4	1.107,5	1.876,3	7.805,6	784,2	18.290,1	125,8	34.291,9
	06.	205,7	1.307,0	1.862,6	744,5	166,1	1.116,1	1.815,0	8.009,3	785,0	18.385,3	131,5	34.528,2
	07.	207,4	1.996,2	1.875,8	736,6	199,7	1.110,1	1.895,4	8.081,3	818,8	18.597,4	124,7	35.643,4
	08.	477,1	1.735,0	1.879,1	756,5	193,2	1.118,7	1.900,4	8.275,6	813,6	18.767,2	123,0	36.039,4
	09.	351,3	1.628,9	1.925,3	773,6	174,1	1.133,1	1.943,6	8.487,5	805,2	18.883,3	122,8	36.228,6
	10.	272,0	1.634,9	1.953,6	819,8	217,6	1.147,7	1.977,5	8.540,2	804,4	19.091,2	119,9	36.578,8

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Depoziti domaćih institucionalnih sektora predstavljaju obaveze komercijalnih banaka prema svim institucionalnim sektorima. Depoziti na nivou BiH predstavljaju depozite kod banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

T11: Sektorska struktura kredita kod komercijalnih banaka

na kraju perioda, u milionima KM

KREDITI DOMAĆIM INSTITUCIONALNIM SEKTORIMA

Godina	Mjesec	Kredit institucijama BiH	Kredit vladama entiteta	Kredit vladama kantona	Kredit vladama opština	Kredit fondovima socijalne zaštite	Kredit ostalim finansijskim institucijama	Kredit nefinansijskim javnim preduzećima	Kredit nefinansijskim privatnim preduzećima	Kredit neprofitnim organizacijama	Kredit stanovništvu	Ostali Krediti	Ukupno
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = 3+...+13
2015.	12.	0,0	490,2	230,3	303,7	138,4	60,1	396,7	7.418,2	16,7	7.784,2	28,2	16.866,8
2016.	12.	0,0	343,5	233,2	281,8	104,2	52,4	371,9	7.703,3	19,1	8.076,3	15,4	17.201,1
2017.	12.	0,0	378,0	209,3	292,0	87,3	83,4	401,6	8.319,8	21,8	8.613,7	15,6	18.422,4
2018.	12.	0,0	388,7	186,8	292,1	174,2	125,7	421,3	8.623,0	20,3	9.241,3	12,5	19.485,8
2019.	12.	0,0	416,5	168,7	313,5	199,5	144,7	497,6	9.034,0	20,6	9.975,5	2,2	20.772,8
2020.	12.	11,6	422,1	142,2	374,1	211,2	144,8	535,7	8.588,4	20,5	9.894,8	2,0	20.347,4
2021.	12.	16,1	407,0	187,2	375,8	194,2	152,7	510,7	8.776,8	20,3	10.435,5	1,1	21.077,3
2022.	12.	8,9	358,7	203,7	380,9	170,6	159,9	626,3	9.155,5	23,3	10.978,4	1,8	22.068,0
2023.	12.	5,9	283,6	266,7	373,5	180,5	206,0	617,1	9.767,7	34,6	11.786,0	2,5	23.524,1
2024.	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2024.	10.	3,6	284,4	290,2	441,1	243,4	237,9	558,1	10.517,2	30,1	12.760,1	2,3	25.368,4
	11.	3,7	291,6	308,1	439,3	240,0	261,8	574,3	10.590,4	30,6	12.832,5	2,6	25.575,1
	12.	3,8	315,8	304,2	441,0	227,5	275,8	696,8	10.648,5	30,1	12.879,7	2,5	25.825,7
2025.	01.	3,9	317,8	300,0	433,7	224,4	286,0	681,6	10.564,2	31,1	12.919,8	1,9	25.764,2
	02.	4,0	382,9	299,2	430,1	221,9	276,9	645,6	10.750,1	31,9	13.021,8	1,7	26.066,2
	03.	4,1	424,5	300,1	429,4	219,7	276,6	633,5	10.943,8	31,0	13.198,1	2,1	26.462,8
	04.	4,1	434,4	304,7	424,5	217,4	280,5	672,5	11.022,0	30,4	13.365,8	1,6	26.757,9
	05.	4,2	431,6	307,6	420,8	215,1	291,3	699,2	11.091,2	33,3	13.527,9	1,6	27.023,8
	06.	4,3	465,9	308,2	415,8	211,1	300,0	689,0	11.236,8	38,5	13.666,7	1,2	27.337,7
	07.	4,4	475,8	302,3	417,6	206,7	318,2	736,8	11.123,2	42,0	13.838,3	1,3	27.466,5
	08.	4,5	375,6	300,6	413,5	202,5	326,6	730,0	11.103,0	38,5	13.946,7	1,9	27.443,4
	09.	4,7	363,8	309,9	418,4	198,2	349,0	725,1	11.303,2	37,2	14.080,9	1,3	27.791,8
	10.	4,9	352,7	393,1	415,6	186,8	348,0	742,2	11.294,4	37,1	14.242,1	1,3	28.018,3

Napomena:

Monetarni podaci ažurirani u skladu s metodologijom MMF-a (Priručnik za monetarnu i finansijsku statistiku, 2000.), od januara 2006. godine.

Kreditni domaćim institucionalnim sektorima predstavljaju potraživanja komercijalnih banaka od svih institucionalnih sektora. Krediti na nivou BiH uključuju kredite plasirane preko komercijalnih banaka koje pokriva Glavna jedinica Sarajevo, Glavna jedinica Mostar i Glavna banka Republike Srpske CBBiH Banja Luka.

T12: Kamatne stope na kredite stanovništvu

Kamatne stope na kredite u KM								Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom						* Revolving krediti, prekoracenja i kreditne kartice (kreditna pogodnost i produzeni kredit)			
Stambeni krediti						Ostali krediti		Stambeni krediti				Ostali krediti		Kamatne stope na kredite u KM		Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom	
Godina	Period	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Preko 10 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Prekoracenja	Kreditna kartica sa produzenim kreditom	Prekoracenja
Ponderisani mjesečni prosjeci												- u procentima, na godišnjem nivou -					
2024.	10.	5,253	3,559	3,664	4,003	6,430	5,566	4,400	...	4,388	3,833	6,934	6,814	5,584	10,980	14,447	6,682
	11.	4,431	3,223	3,637	3,931	6,300	5,524	4,251	...	4,114	4,037	7,061	6,824	5,577	10,484	14,396	6,629
	12.	4,280	3,703	3,541	3,918	6,284	5,335	4,827	5,299	4,304	3,930	6,978	5,960	5,496	10,096	14,336	6,531
2025.	01.	4,260	3,402	3,721	3,933	6,113	5,562	...	...	4,148	3,813	7,373	6,710	5,112	10,221	14,326	6,467
	02.	...	3,080	3,993	3,916	6,317	5,466	4,845	...	4,240	3,945	7,143	5,745	5,135	9,855	14,334	6,463
	03.	3,455	3,339	3,629	3,828	6,131	5,389	4,248	...	4,088	3,838	7,020	5,717	5,338	9,869	14,364	6,238
	04.	4,993	3,393	3,555	3,834	6,102	5,447	4,294	...	4,612	3,999	6,546	5,607	5,353	9,705	14,275	6,466
	05.	5,214	3,401	3,850	3,868	5,697	5,496	4,120	5,840	4,139	3,971	6,519	5,634	5,741	9,563	14,332	6,456
	06.	4,733	3,372	3,659	3,779	5,771	5,487	4,482	...	3,554	3,661	7,070	6,383	5,433	8,374	13,960	6,425
	07.	4,205	3,859	3,777	3,781	5,625	5,614	4,334	...	3,876	3,565	6,276	6,219	5,816	8,311	14,017	6,390
	08.	4,698	3,446	3,642	3,723	5,763	5,760	4,769	...	4,083	3,871	6,809	7,220	5,692	8,215	13,978	6,412
	09.	...	4,009	3,432	3,765	5,755	5,772	4,795	4,994	4,076	3,950	7,419	7,486	5,545	8,162	14,053	6,402
	10.	5,775	3,691	3,480	3,801	5,573	5,647	4,449	...	4,310	3,863	7,427	7,701	5,236	8,091	14,089	6,242
Iznosi kredita (novi poslovi)												- u hiljadama KM -					
2024.	10.	1.797	2.729	8.818	26.392	21.692	74.071	6.891	...	2.357	12.077	9.918	4.066	8.095	891.358	282.517	36.692
	11.	3.360	1.486	11.815	27.079	24.102	60.425	6.732	...	1.157	11.663	8.366	4.128	8.288	896.623	284.137	36.659
	12.	2.665	681	10.741	29.962	20.021	63.795	5.728	482	983	9.822	9.051	11.650	6.242	862.766	259.334	36.751
2025.	01.	1.111	1.068	16.645	36.127	15.927	57.930	...	...	1.565	7.123	6.017	4.594	5.267	916.525	266.139	36.325
	02.	...	1.601	14.507	36.247	16.135	74.436	7.922	...	4.382	10.267	9.327	9.478	9.519	930.469	286.044	35.495
	03.	616	690	15.705	41.244	17.811	89.131	5.308	...	1.204	16.355	8.173	13.897	9.598	956.356	295.752	36.126
	04.	1.090	569	11.569	32.874	17.748	96.013	7.286	...	2.138	13.128	10.235	12.930	6.962	960.911	295.837	35.090
	05.	753	1.618	6.830	32.508	20.316	81.902	5.136	200	1.281	13.908	8.417	9.172	6.334	963.393	276.327	35.305
	06.	1.800	925	9.912	40.951	21.327	80.353	7.845	...	3.725	19.720	11.743	8.782	9.592	796.238	104.708	34.921
	07.	1.180	1.063	9.547	40.576	16.296	81.813	6.122	...	2.637	19.115	16.924	9.801	10.920	808.279	104.818	34.862
	08.	2.055	391	6.261	40.163	13.470	63.100	8.052	...	1.494	15.117	9.510	4.803	9.385	818.405	104.707	34.761
	09.	...	676	13.694	47.784	12.869	73.646	5.990	145	2.183	13.999	13.845	5.401	7.863	845.153	99.264	34.632
	10.	330	1.690	14.335	47.782	16.308	78.906	6.406	...	2.297	22.868	11.433	5.650	10.696	849.219	98.694	35.004

Napomena:

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumjevaju beskamatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju.

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoracenjima stanovništvu.

T13: Kamatne stope na kredite nefinansijskim preduzećima

Kamatne stope na kredite u KM						Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom								* Revolving krediti i prekoracenja	
		Do iznosa od 0,25 mil EUR		Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR	Preko iznosa 1 mil EUR	Do iznosa od 0,25 mil EUR			Preko 0,25 mil EUR do 1 mil EUR			Preko iznosa 1 mil EUR			
Godina	Period	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Preko 1 do 5 godina IPFKS	Preko 5 godina IPFKS	Promjenljiva stopa i do 1 godine IPFKS	Kamatne stope na kredite u KM	Kamatne stope na kredite u KM sa valutnom klauzulom	
Ponderisani mjesečni prosjeci												- u procentima, na godišnjem nivou -			
2024.	10.	4,579	4,882	4,018	4,280	6,088	5,961	4,962	5,840	4,490	4,418	...	3,040	3,498	
	11.	4,560	4,990	4,128	3,557	6,475	5,175	...	5,893	4,953	4,569	5,356	3,126	3,713	
	12.	4,700	5,163	4,305	4,933	6,608	6,191	3,989	6,387	4,792	4,066	...	3,012	3,805	
2025.	01.	4,257	4,906	3,922	3,996	6,645	5,322	4,595	5,738	4,012	...	...	3,052	3,876	
	02.	4,739	4,984	4,138	3,888	5,553	6,153	4,074	5,837	5,184	4,781	...	2,928	3,922	
	03.	4,922	4,795	4,484	4,581	6,984	6,698	4,759	6,951	5,574	4,328	...	2,984	3,932	
	04.	4,819	4,786	3,977	5,681	6,378	5,069	5,559	6,919	4,668	4,304	5,376	2,985	3,854	
	05.	4,471	4,892	3,387	...	6,523	5,688	6,007	7,687	5,751	4,676	...	2,996	3,826	
	06.	4,634	4,830	4,359	3,997	7,783	5,031	6,419	7,823	4,585	5,499	...	3,011	3,901	
	07.	4,672	4,882	3,722	5,946	9,439	5,616	6,131	...	5,319	4,408	...	3,060	4,136	
	08.	4,579	4,749	3,553	4,840	8,386	5,315	5,447	8,083	5,553	4,283	...	3,020	2,857	
	09.	4,557	4,888	4,244	2,503	8,293	5,122	5,665	6,323	5,923	5,309	...	3,015	2,767	
	10.	4,299	4,637	3,688	2,616	7,649	4,809	4,731	4,843	4,048	3,757	...	2,940	2,843	
Iznosi kredita (novi poslovi)												- u hiljadama KM -			
2024.	10.	28.297	31.259	29.718	13.651	1.570	7.918	3.086	7.063	4.042	16.702	...	3.443.427	56.373	
	11.	21.794	29.643	17.702	10.362	3.234	7.916	...	8.510	8.097	12.794	13.415	3.473.442	46.724	
	12.	30.309	26.354	41.245	139.362	9.652	6.314	2.670	13.176	20.405	10.298	...	3.531.396	29.083	
2025.	01.	17.072	15.274	31.848	15.046	1.519	9.410	3.794	4.271	14.592	...	...	3.454.557	17.433	
	02.	22.813	28.796	23.751	23.601	1.159	8.853	7.871	6.833	4.500	10.634	...	3.576.339	16.586	
	03.	31.957	38.048	31.378	27.955	1.964	5.549	6.528	6.926	8.236	8.847	...	3.654.116	15.888	
	04.	27.191	45.072	33.518	40.205	2.348	8.333	3.281	6.166	8.426	17.139	13.605	3.725.271	17.158	
	05.	25.710	32.913	38.534	...	2.318	7.391	2.843	4.173	6.993	9.553	...	3.704.856	16.763	
	06.	28.915	27.704	38.030	7.615	4.613	11.696	3.194	10.130	8.236	6.401	...	3.898.312	15.749	
	07.	22.182	30.064	20.223	53.404	3.192	8.387	3.173	...	3.950	8.432	...	3.807.597	12.883	
	08.	22.373	25.385	18.608	46.145	2.160	4.519	3.629	7.950	10.697	5.028	...	3.788.397	23.221	
	09.	24.718	40.191	34.586	35.855	1.256	7.826	3.505	5.305	4.572	2.937	...	3.583.789	17.925	
	10.	29.800	39.976	39.968	25.793	1.712	10.978	2.445	6.366	3.900	4.487	...	3.843.779	19.678	

Napomena:

*Kamatne stope u tabeli za revolving kredite i kreditne kartice i iznosi tih kredita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

IPFKS - inicijalni period fiksne kamatne stope

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje

U sklopu kamatnih stopa na revolving kredite i kreditne kartice prikupljaju se i podaci o kreditnim karticama s kreditnom pogodnosti. S obzirom da kreditne kartice s kreditnom pogodnosti podrazumijevaju beskamatnu odgodu plaćanja (0% ks), iste se i ne publikuju

Nema podataka za kamatne stope na kredite u stranoj valuti po kreditnim karticama i prekoračenjima nefinansijskim preduzećima.

T14: Kamatne stope na depozite stanovništva i nefinansijskih preduzeća

		Stanovništvo										Nefinansijska preduzeća									
		Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti		Depoziti u KM i sa valutnom klauzulom				Depoziti u EUR				Depoziti u stranoj valuti	
		Sa dogovorenim dospijećem				Sa dogovorenim dospijećem						Sa dogovorenim dospijećem				Sa dogovorenim dospijećem					
Godina	Period	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Sa dogovorenim dospijećem	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	Do 1 godine	Preko 1 i do 2 godine	Preko 2 godine	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)	* Depoziti po viđenju (prekonoćni)
Ponderisani mjesečni prosjeci																					
		- u procentima, na godišnjem nivou -																			
2024.	10.	1,089	1,956	2,143	0,045	1,338	2,399	2,433	0,044	1,496	0,020	0,931	2,013	2,020	0,078	1,422	2,605	2,816	0,012	0,038	
	11.	1,150	2,050	2,247	0,045	1,264	2,432	2,470	0,045	1,214	0,020	1,084	2,014	2,026	0,076	1,953	2,761	2,660	0,012	0,038	
	12.	1,216	2,026	2,398	0,045	1,630	2,481	2,374	0,044	1,210	0,020	1,455	2,162	2,745	0,078	1,743	2,426	3,017	0,014	0,036	
2025.	01.	1,385	1,751	2,390	0,046	1,482	2,630	2,232	0,044	1,816	0,019	1,521	2,175	2,008	0,073	1,791	2,068	1,626	0,017	0,033	
	02.	1,534	1,666	2,072	0,045	1,758	2,367	2,219	0,044	1,884	0,019	1,499	2,013	2,448	0,078	1,829	2,098	2,819	0,013	0,038	
	03.	1,681	2,012	2,207	0,045	1,793	2,277	2,245	0,044	2,211	0,019	1,887	2,004	2,126	0,079	1,901	2,128	2,056	0,012	0,041	
	04.	1,872	1,710	2,008	0,045	1,787	2,134	2,214	0,043	1,006	0,019	1,934	2,376	2,454	0,071	1,342	2,422	2,019	0,018	0,031	
	05.	1,870	2,307	1,926	0,045	1,330	2,522	2,347	0,043	1,544	0,018	1,792	1,530	2,518	0,058	1,800	2,292	...	0,020	0,031	
	06.	1,877	2,094	1,805	0,045	1,850	2,530	2,426	0,043	1,565	0,018	1,536	2,181	2,733	0,060	1,564	2,679	2,876	0,024	0,035	
	07.	1,367	2,080	1,662	0,045	2,393	2,182	2,794	0,043	1,501	0,018	1,745	1,944	1,794	0,052	1,825	2,541	2,898	0,015	0,035	
	08.	1,452	1,951	1,963	0,045	1,533	2,100	2,509	0,042	2,080	0,017	2,026	2,201	1,955	0,065	1,769	2,516	2,023	0,015	0,042	
	09.	1,524	2,420	2,076	0,045	1,398	2,152	2,387	0,042	2,659	0,017	1,752	1,059	2,854	0,070	1,811	2,410	2,779	0,015	0,040	
	10.	1,749	1,870	2,418	0,045	1,480	2,177	2,494	0,042	2,766	0,017	1,887	1,100	1,945	0,068	1,922	2,063	1,962	0,019	0,043	
Iznosi depozita (novi poslovi)		- u hiljadama KM -																			
2024.	10.	14.398	20.277	15.121	8.706.895	20.202	98.808	37.985	2.712.664	3.387	645.584	23.247	7.818	230	5.937.949	115.740	22.994	2.264	1.438.801	178.895	
	11.	6.593	24.030	16.414	8.798.750	9.597	84.589	39.102	2.731.344	1.340	647.236	4.810	8.609	6.314	5.890.866	34.028	22.565	4.087	1.557.863	166.241	
	12.	19.477	37.253	24.011	9.203.118	17.189	87.639	48.321	2.770.555	1.492	665.169	55.088	32.109	8.177	6.182.214	34.013	13.284	64.240	1.468.883	154.625	
2025.	01.	18.764	34.950	20.616	9.198.139	12.187	97.774	37.144	2.832.373	2.599	670.400	29.544	12.069	359	6.199.112	35.513	4.955	6.528	1.533.023	165.888	
	02.	6.644	28.454	21.422	9.499.119	16.132	65.416	37.543	2.847.160	2.435	671.414	10.824	5.949	302	5.911.729	31.251	9.132	17.195	1.478.515	148.250	
	03.	6.749	17.654	21.283	9.582.154	14.704	76.460	23.789	2.831.180	5.710	660.437	71.676	2.454	108	5.668.202	77.941	11.184	10.135	1.482.791	137.945	
	04.	18.103	18.050	12.386	9.670.059	13.360	74.917	24.681	2.884.828	6.066	628.497	139.227	10.145	60.722	5.757.916	38.070	34.951	4.725	1.492.940	197.309	
	05.	7.998	32.126	16.171	9.731.482	13.989	84.205	29.064	2.873.081	2.537	657.840	38.639	19.253	5.455	5.823.356	15.786	35.290	...	1.498.960	185.028	
	06.	7.457	27.678	15.988	9.771.877	9.386	97.893	30.185	2.881.027	6.344	647.310	31.869	71.087	20.858	5.854.375	14.738	42.967	7.798	1.537.583	185.304	
	07.	5.368	25.276	13.151	9.928.445	8.219	80.682	54.002	2.886.697	5.754	665.176	151.789	7.480	8.965	6.016.183	29.952	15.032	5.393	1.546.856	203.675	
	08.	6.770	24.788	15.282	10.059.387	9.365	62.057	30.049	2.905.921	6.252	664.841	32.527	4.423	9.543	6.315.827	26.576	17.615	1.498	1.522.012	179.446	
	09.	7.824	64.354	15.201	10.108.267	9.161	77.578	29.663	2.940.583	25.047	675.715	57.534	13.663	29.654	6.443.286	48.391	26.186	9.271	1.560.365	187.225	
	10.	14.633	35.399	23.285	10.152.739	29.406	176.878	37.042	2.941.511	19.525	680.116	109.877	4.145	8.407	6.464.629	73.978	7.257	2.852	1.516.642	174.724	

Napomena:

*Kamatne stope na depozite po viđenju i iznosi tih depozita se odnose na postojeće poslove (preostala stanja).

Kamatne stope na depozite sa dogovorenim dospijećem i iznosi tih depozita se odnose na nove poslove.

... nedovoljan broj podataka za objavljivanje.

Depoziti u stranoj valuti obuhvaćaju sve strane valute osim EUR.

T15: Prosječne obavezne rezerve

- u hiljadama KM -

Godina	Mjesec	Osnovica za obračun obavezne rezerve	Prosječne obavezne rezerve	Prosječan saldo računa obaveznih rezervi kod CBBiH	Razlika
1	2	3	4	5	6=5-4
2015.		16.664.525	1.432.593	3.770.500	2.337.907
2016.		20.070.713	2.007.071	4.188.236	2.181.165
2017.		21.224.853	2.122.485	4.303.340	2.180.855
2018.		23.537.084	2.353.708	5.205.234	2.851.526
2019.		25.752.968	2.575.297	5.589.021	3.013.724
2020.		26.950.173	2.695.017	5.409.751	2.714.733
2021.		28.677.192	2.867.719	6.302.482	3.434.762
2022.		30.175.606	3.017.561	6.694.300	3.676.739
2023.		31.917.917	3.191.792	6.209.280	3.017.489
2024.		34.288.506	3.428.851	5.868.504	2.439.654
2024.	10.	35.088.969	3.508.897	5.662.527	2.153.630
	11.	35.310.747	3.531.075	5.727.856	2.196.781
	12.	35.707.247	3.570.725	5.963.562	2.392.837
2025.	01.	36.162.562	3.616.256	5.913.049	2.296.793
	02.	35.979.170	3.597.917	5.942.990	2.345.073
	03.	36.145.181	3.614.518	5.789.608	2.175.090
	04.	36.213.344	3.621.334	5.594.464	1.973.129
	05.	36.617.862	3.661.786	5.653.079	1.991.293
	06.	36.744.739	3.674.474	5.581.050	1.906.576
	07.	37.110.078	3.711.008	5.754.661	2.043.653
	08.	38.075.588	3.807.559	6.167.055	2.359.496
	09.	38.435.028	3.843.503	6.238.517	2.395.014
	10.	38.680.249	3.868.025	6.210.797	2.342.772

Napomena:

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) donijela je Odluku o povećanju naknada na obaveznu rezervu koje plaća komercijalnim bankama, s ciljem usklađivanja sa politikom Evropske centralne banke (ECB) i ublažavanja uticaja rasta referentne kamatne stope ECB-a na poslovanje banaka u BiH. Ovom odlukom se na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u domaćoj valuti KM, isplaćuje komercijalnim bankama naknada po stopi od 50 baznih poena (0,50%), na sredstva obavezne rezerve po osnovu osnovice u stranim valutama i u domaćoj valuti s valutnom klauzulom - isplaćuje naknada po stopi od 30 baznih poena (0,30%). Na sredstva iznad obavezne rezerve, naknada se ne obračunava. Prilikom donošenja odluka o obaveznoj rezervi CBBiH razmotreni su svi relevantni faktori, uključujući odluke ECB-a, te kretanja ključnih makroekonomskih i pokazatelja finansijskog sektora, vodeći prvenstveno računa o stabilnosti valutnog odbora. Primjena ove Odluke počinje 1. 7. 2023. godine.

Od 1. jula 2017. godine nastupila je statusna promjena pripajanja supsidijarnog društva UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo društvu UniCredit Bank d.d. Mostar. U skladu s tim, Unicredit Leasing d.o.o. Sarajevo prestaje postojati zaključno s 30. junom 2017. godine a podaci pripojenog društva se iskazuju u sklopu izvještaja UniCredit Bank d.d. Mostar, počevši od izvještaja za juli 2017. godine.

Stopa obavezne rezerve koju primjenjuje CBBiH na osnovicu za obračun obavezne rezerve od 1. jula 2016. godine iznosi 10%. Od 1. jula 2016. godine CBBiH primjenjuje nove stope za obračun naknade na sredstva na računu rezervi banaka: Centralna banka BiH na računu rezervi komercijalne banke u obračunskom periodu ne obračunava naknadu na iznos sredstava obavezne rezerve, a na iznos sredstava iznad obavezne rezerve obračunava naknadu po stopi koja je jednaka 50% stope koju primjenjuje Evropska centralna banka na depozite komercijalnih banaka (Deposit Facility Rate). Od 1. maja 2015. godine Centralna banka obračunava naknadu banci na iznos sredstava te banke na računu rezervi kod Centralne banke u obračunskom periodu, kako slijedi:

- na iznos obavezne rezerve – prosjek EONIA-e koji je u istom periodu zabilježen na tržištu umanjen za 10

baznih poena, ili minimum nula,

- na iznos sredstava iznad obavezne rezerve – nulta stopa naknade.

Nulta stopa naknade na obaveznu rezervu primjenjuje se u slučaju da je prosječna EONIA umanjena za 10 baznih poena imala negativnu vrijednost.

*Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva u domaćoj (U KM i u KM sa valutnom klauzulom) i drugim stranim valutama izraženi u KM.

T16: Indeks industrijske proizvodnje BiH

Godina	Mjesec	Indeks industrijske proizvodnje BiH		
		Mjesec / prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec / isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
2015.	12.	...	101,7	103,1
2016.	12.	...	107,5	104,4
2017.	12.	...	99,5	103,1
2018.	12.	...	97,8	101,6
2019.	12.	...	95,5	94,7
2020.	12.	...	103,2	93,6
2021.	12.	...	107,2	109,8
2022.	12.	...	96,0	100,9
2023.	12.	...	91,0	96,1
2024.	12.	...	98,6	96,0
2024.	10.	105,5	100,6	95,2
	11.	97,6	100,6	95,7
	12.	96,1	98,6	96,0
2025.	01.	91,6	98,8	98,8
	02.	105,4	93,4	96,0
	03.	105,5	99,9	97,3
	04.	97,8	99,7	97,9
	05.	95,4	98,0	97,9
	06.	103,3	102,7	98,7
	07.	102,8	96,0	98,3
	08.	88,5	94,5	97,8
	09.	110,8	97,9	97,8
	10.	106,9	99,2	98,0

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T17: Indeks potrošačkih cijena za BiH

Godina	Mjesec	Indeks potrošačkih cijena (CPI)		
		Mjesec/ prethodni mjesec tekuće godine	Mjesec/ isti mjesec prethodne godine	Period/ isti period prethodne godine
2015.	12.	...	98,8	99,0
2016.	12.	...	99,5	98,4
2017.	12.	...	100,7	100,8
2018.	12.	...	101,6	101,4
2019.	12.	...	100,3	100,6
2020.	12.	...	98,4	98,9
2021.	12.	...	106,3	102,0
2022.	12.	...	114,7	114,0
2023.	12.	...	102,2	106,1
2024.	12.	...	102,2	101,7
2024.	10.	100,2	100,9	101,7
	11.	100,4	101,5	101,6
	12.	100,4	102,2	101,7
2025.	01.	101,4	103,3	103,3
	02.	100,7	103,5	103,4
	03.	100,0	103,2	103,3
	04.	100,3	103,4	103,4
	05.	100,2	103,7	103,4
	06.	100,2	104,6	103,6
	07.	100,2	104,8	103,8
	08.	99,8	104,1	103,8
	09.	100,2	104,2	103,9
	10.	100,4	104,3	103,9

Izvor:

Agencija za statistiku BiH

T18: Platni bilans BiH									u milionima KM					
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.
TEKUĆI RAČUN	-1.424	-1.520	-1.094	-927	-980	-577	-2.000	-1.067	-955	-410	-83	-412	-918	-383
Roba - saldo	-7.089	-7.417	-7.521	-7.963	-6.268	-7.170	-10.183	-10.259	-2.820	-2.882	-3.009	-2.940	-2.838	-2.877
Izvoz robe	7.700	9.341	10.418	10.180	9.423	12.710	16.368	15.507	3.500	3.834	3.809	3.976	3.904	4.143
Uvoz robe	14.789	16.758	17.940	18.143	15.691	19.880	26.551	25.766	6.321	6.716	6.818	6.917	6.742	7.020
Usluge - saldo	2.118	2.329	2.612	2.797	1.636	2.827	3.983	4.383	812	1.083	1.456	1.122	741	1.005
Izvoz usluga	3.168	3.484	3.832	4.149	2.590	4.053	5.669	6.424	1.206	1.624	2.304	1.625	1.210	1.620
Uvoz usluga	1.051	1.154	1.220	1.352	954	1.226	1.686	2.041	395	540	848	503	468	615
Primarni dohodak - saldo	41	-263	-195	-60	-192	-499	-599	-242	-63	-2	43	-85	13	82
Potražuje	929	969	1.026	1.197	935	1.193	1.437	1.956	536	586	590	622	568	640
Duguje	889	1.233	1.221	1.258	1.128	1.692	2.035	2.198	599	588	547	706	555	558
Sekundarni dohodak - saldo	3.507	3.831	4.010	4.299	3.844	4.264	4.799	5.050	1.117	1.390	1.427	1.491	1.166	1.407
Potražuje	3.852	4.192	4.404	4.711	4.277	4.728	5.306	5.677	1.302	1.579	1.601	1.660	1.349	1.599
Duguje	345	362	394	412	433	464	508	626	185	189	174	169	184	192
KAPITALNI RAČUN	300	342	305	384	361	351	325	360	89	96	115	92	92	102
Potražuje	300	342	311	386	369	355	329	368	91	98	117	94	94	104
Duguje	0	0	6	2	8	4	4	8	2	2	2	2	2	3
FINANSIJSKI RAČUN	-817	-898	-801	-590	-878	-142	-1.510	-339	-954	-491	29	-197	-895	-256
Direktne investicije	-550	-717	-960	-739	-699	-1.098	-1.570	-1.830	-533	-297	-492	-275	-286	-363
Neto finansijska aktiva	5	173	32	38	138	150	152	212	19	79	26	91	77	52
Neto finansijska pasiva	555	890	992	777	837	1.248	1.722	2.042	552	376	518	366	363	415
Portfolio investicije	167	157	256	214	4	82	261	447	-8	197	140	70	8	187
Neto finansijska aktiva	99	92	254	179	-26	349	246	407	-13	197	140	70	19	177
Neto finansijska pasiva	-68	-64	-2	-35	-30	267	-15	-40	-6	0	0	0	10	-10
Financijski derivativi	1	1	-5	-1	0	1	0	2	0	1	-2	2	-3	-2
Neto finansijska aktiva	0	-4	-7	-12	-7	-3	-4	-2	0	0	-2	-1	-4	-3
Neto finansijska pasiva	-1	-5	-2	-11	-7	-4	-4	-4	0	-1	-1	-2	-1	-1
Ostale investicije	-1.365	-1.473	-1.205	-999	-1.430	-1.821	-343	990	-118	-875	192	-701	229	-276
Neto finansijska aktiva	-294	-690	286	-12	-218	-58	806	1.178	59	-91	530	-239	235	-247
Valuta i depoziti	-316	-547	-59	-28	-272	-220	315	738	158	-181	634	-211	129	-179
Zajmovi	-74	-289	223	-90	-13	-22	86	-46	93	-17	82	55	-9	89
Osiguranje i penzije	20	20	30	22	25	37	38	13	4	9	8	2	1	12
Trgovinski krediti i avansi	81	100	98	73	60	154	303	448	-191	102	-193	-99	103	-200
Ostala finansijska aktiva	-4	26	-6	10	-17	-7	62	24	-6	-3	-2	14	11	32
Neto finansijska pasiva	1.070	783	1.491	987	1.212	1.764	1.149	189	177	784	338	462	6	29
Valuta i depoziti	-107	69	393	75	-811	-287	-145	-280	-78	380	-1	83	-55	108
Zajmovi	698	127	463	318	1.429	648	344	-446	98	229	178	223	-140	-238
Osiguranje i penzije	-4	-5	-10	-10	-5	-5	-9	-16	-2	-4	-5	-8	-4	-4
Trgovinski krediti i avansi	487	582	618	619	582	795	937	917	155	167	166	173	177	182
Ostala finansijska pasiva (uključujući i SDR)	-3	10	27	-15	16	613	22	13	5	11	-1	-8	28	-19
Rezervna aktiva	930	1.136	1.114	935	1.246	2.695	142	52	-295	483	191	707	-843	197
Monetarno zlato	0	0	0	0	0	0	-162	0	0	0	0	313	0	0
Valuta i depoziti	2.033	-230	253	238	549	441	4.432	-63	-1.558	189	253	-357	-1.193	171
Vrijednosni papiri	-1.102	1.367	860	699	696	2.254	-4.126	113	1.262	294	-63	750	349	26
Ostala rezervna aktiva	-1	-1	1	-2	1	0	-2	2	1	0	0	1	1	0
NETO GREŠKE I PROPUSTI	306	281	-12	-46	-259	85	165	367	-87	-176	-3	122	-69	25

Napomena:

Platni bilans BiH urađen je u skladu sa metodologijom MMF-a (Priručnik za platni bilans i međunarodnu investicijsku poziciju, šesto izdanje – BPM6). Detaljnija metodološka objašnjenja se nalaze na web stranici, www.cbbh.ba/ pod statistika.

T19: Međunarodna investicijska pozicija (MIP)

u milionima KM

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Q1 2024.	Q2 2024.	Q3 2024.	Q4 2024.	Q1 2025.	Q2 2025.
NETO POZICIJA	-15.282	-14.545	-14.100	-13.172	-11.633	-11.297	-11.602	-10.298	-10.657	-11.299	-10.985	-10.815	-11.752	-11.832
AKTIVA	15.816	17.045	19.326	21.021	22.339	25.332	26.666	29.140	29.323	29.772	30.855	31.698	31.039	31.215
Direktne investicije	933	1.157	1.268	1.245	1.389	1.536	1.689	1.875	1.894	1.973	1.998	2.087	2.164	2.216
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	370	427	468	622	758	811	913	1.075	1.080	1.114	1.113	1.169	1.186	1.241
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	562	730	799	623	631	726	776	799	814	860	885	918	978	975
Portfolio investicije	674	764	1.018	1.203	1.180	1.519	1.762	2.169	2.155	2.353	2.493	2.566	2.586	2.750
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	39	44	41	39	38	82	97	92	92	88	94	106	114	114
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	635	720	977	1.164	1.141	1.437	1.665	2.077	2.063	2.265	2.399	2.460	2.472	2.636
Finansijski derivativi	2	0	0	1	0	0	0	8	8	3	5	3	1	0
Ostale investicije	4.677	4.509	5.415	5.975	5.901	5.926	7.146	8.795	9.232	8.885	9.491	9.397	9.386	9.127
Ostali vlasnički kapital	48	52	54	53	68	66	67	67	67	67	68	70	70	70
Valuta i Depoziti	3.127	3.191	3.952	4.350	4.297	4.244	4.807	5.792	6.259	5.859	6.514	6.440	6.380	6.236
Zajmovi	158	176	249	210	195	194	275	234	328	312	396	453	446	537
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	87	92	89	94	105	111	149	143	157	158	164	138	147	151
Trgovinski krediti i avansi	990	943	1.021	1.199	1.195	1.275	1.752	2.441	2.308	2.380	2.245	2.177	2.214	1.976
Ostala potraživanja/obaveze	267	55	49	69	40	36	95	117	112	108	104	119	129	158
Rezervna aktiva	9.531	10.614	11.626	12.598	13.869	16.350	16.069	16.293	16.034	16.557	16.868	17.645	16.902	17.122
Valuta i depoziti	3.165	2.935	3.188	3.426	3.975	4.416	8.847	8.784	7.227	7.416	7.667	7.315	6.122	6.292
Vrijednosni papiri	6.158	7.474	8.225	8.917	9.601	11.630	7.061	7.331	8.609	8.933	8.974	9.769	10.141	10.209
Ostala rezervna aktiva	208	205	212	254	293	305	161	178	198	208	227	561	639	620
PASIVA	31.098	31.590	33.426	34.193	33.972	36.629	38.268	39.437	39.980	41.071	41.841	42.513	42.791	43.047
Direktne investicije	13.382	14.166	14.957	15.535	15.882	17.126	18.267	20.075	20.556	20.856	21.284	21.588	21.988	22.461
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	9.698	10.517	11.364	11.663	11.842	13.865	14.498	15.752	16.011	16.218	16.540	16.859	17.250	17.653
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	3.684	3.649	3.592	3.872	4.039	3.261	3.769	4.323	4.545	4.638	4.745	4.729	4.738	4.807
Portfolio investicije	299	240	246	207	189	479	438	408	395	411	400	381	410	407
Vlasnički vrijednosni papiri i dionice u investicionim fondovima	79	93	98	99	121	167	121	98	93	99	99	98	97	97
Zaduženje (razni dužnički instrumenti)	220	147	148	107	69	312	317	310	302	312	301	283	313	309
Finansijski derivativi	2	0	0	1	2	0	0	0	0	2	17	12	4	4
Ostale investicije	17.416	17.184	18.223	18.451	17.899	19.024	19.563	18.954	19.029	19.802	20.139	20.532	20.388	20.176
Ostali vlasnički kapital	26	29	36	47	48	78	118	99	98	101	101	95	95	95
Valuta i Depoziti	1.489	1.554	2.751	2.825	2.015	1.730	1.584	1.305	1.227	1.608	1.607	1.690	1.636	1.707
Zajmovi	13.074	12.890	12.494	12.527	12.785	13.456	13.932	13.474	13.575	13.830	14.036	14.220	14.040	13.697
Osiguranje, penzije i ostali standardizovani sistemi osiguranja	19	22	23	24	27	30	33	33	35	36	37	36	38	39
Trgovinski krediti i avansi	2.341	2.243	2.435	2.550	2.551	2.621	2.760	2.914	2.954	3.073	3.217	3.331	3.406	3.520
Ostale obaveze	65	73	102	88	101	104	120	141	146	157	156	141	175	165
Specijalna prava vučenje (Neto stvorene finansijske obaveze)	401	374	382	389	373	1.005	1.017	988	994	998	985	1.019	998	954

Napomena:

Međunarodna investiciona pozicija (MIP) za BiH kompilirana je u skladu sa najnovijom metodologijom Međunarodnog monetarnog fonda za kompilaciju statistike platnog bilansa i međunarodne investicione pozicije, šesto izdanje (BPM6). Kompilacija međunarodne investicione pozicije za četvrti kvartal uključuje i redovnu reviziju prethodno objavljenih podataka za kvartale tekuće godine, u skladu s najnovijim dostupnim izvornim podacima. Skraćena verzija primijenjene metodologije za kompilaciju IIP za BiH dostupna je na web stranici CBBiH.

T20: Vanjskotrgovinska razmjena BiH					u milionima KM
Godina	Mjesec	Izvoz robe	Uvoz robe	Saldo izvoza i uvoza robe	Pokrivenost uvoza izvozom u %
1	2	3	4	5=(3-4)	6=(3/4)*100
2015.		8.987	15.852	-6.865	56,7
2016.		9.418	16.161	-6.743	58,3
2017.		11.055	18.186	-7.130	60,8
2018.		11.900	19.274	-7.374	61,7
2019.		11.493	19.499	-8.006	58,9
2020.		10.521	16.886	-6.365	62,3
2021.		14.274	21.597	-7.323	66,1
2022.		17.974	28.636	-10.663	62,8
2023.		16.700	27.768	-11.068	60,1
2024.		16.075	28.654	-12.579	56,1
2024.	10.	1.508	2.555	-1.047	59,0
	11.	1.416	2.368	-952	59,8
	12.	1.264	2.419	-1.154	52,3
2025.	01.	1.230	2.096	-866	58,7
	02.	1.445	2.446	-1.001	59,1
	03.	1.458	2.646	-1.188	55,1
	04.	1.484	2.551	-1.066	58,2
	05.	1.451	2.490	-1.039	58,3
	06.	1.364	2.453	-1.089	55,6
	07.	1.467	2.671	-1.204	54,9
	08.	1.226	2.307	-1.081	53,2
	09.	1.474	2.573	-1.098	57,3
	10.	1.560	2.721	-1.161	57,3

Napomena:

Korišteni su najnoviji podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine o vrijednosti izvoza i uvoza robe po specijalnom sistemu trgovine i nisu uključena prilagođenja obuhvata i vrijednosti koja se rade u svrhu izvještavanja o platnom bilansu.

T21: Izvoz robe po zemljama destinacije											u hiljadama KM
Godina	Mjesec	Njemačka	Hrvatska	Italija	Srbija	Slovenija	Austrija	Turska	Crna Gora	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.412.906	925.166	1.214.930	770.695	748.870	743.062	354.630	262.844	2.554.212	8.987.315
2016.		1.479.411	985.360	1.131.096	822.846	807.200	730.590	401.047	240.751	2.819.806	9.418.109
2017.		1.595.704	1.284.200	1.209.035	1.093.685	973.397	899.235	431.094	352.507	3.216.524	11.055.383
2018.		1.741.537	1.464.002	1.352.791	1.251.474	1.057.052	1.020.991	323.223	402.113	3.287.069	11.900.251
2019.		1.675.709	1.399.922	1.300.534	1.308.885	1.006.226	1.089.881	292.554	407.303	3.011.551	11.492.564
2020.		1.630.844	1.362.907	1.015.184	1.152.068	954.078	1.005.509	314.249	293.645	2.792.675	10.521.159
2021.		2.137.576	1.864.306	1.608.291	1.722.477	1.219.184	1.284.935	358.064	394.449	3.684.248	14.273.529
2022.		2.666.194	2.676.624	1.991.386	2.363.435	1.421.819	1.710.354	311.638	576.469	4.255.821	17.973.740
2023.		2.680.393	2.548.638	1.449.652	2.087.129	1.356.297	1.715.316	261.586	689.771	3.910.942	16.699.723
2024.		2.457.026	2.593.726	1.267.809	1.838.962	1.325.462	1.574.881	318.704	596.041	4.102.241	16.074.851
2024.	10.	221.819	247.511	109.266	189.759	116.362	146.044	24.048	58.261	394.746	1.507.815
	11.	216.127	206.182	116.938	163.197	116.100	139.393	26.363	50.917	380.783	1.416.001
	12.	161.637	226.927	84.790	174.245	93.939	100.291	30.238	52.734	339.600	1.264.400
2025.	01.	188.558	201.820	89.753	156.880	100.571	124.200	26.236	42.616	299.700	1.230.333
	02.	210.646	256.572	102.169	159.506	113.250	131.825	30.845	56.900	383.608	1.445.321
	03.	212.744	259.369	111.043	154.570	122.889	141.083	43.491	54.107	358.216	1.457.513
	04.	209.071	288.875	109.904	154.605	119.470	144.512	38.276	58.634	361.150	1.484.499
	05.	205.925	269.976	112.996	151.534	121.482	133.458	44.398	61.209	350.384	1.451.361
	06.	202.655	253.654	110.028	141.895	116.959	127.509	33.887	61.189	316.359	1.364.134
	07.	197.297	280.162	124.661	164.365	118.620	127.452	32.353	62.800	358.989	1.466.700
	08.	182.505	232.230	61.265	156.900	94.932	109.986	18.241	66.263	304.108	1.226.430
	09.	217.084	272.867	117.500	159.911	129.081	133.173	35.525	61.105	347.982	1.474.228
	10.	224.651	282.150	125.735	171.985	133.819	145.494	37.124	60.101	379.048	1.560.108

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće izvoza iz te zemlje u ukupnom izvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine).
U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T22: Uvoz robe po zemljama porijekla											u hiljadama KM	
Godina	Mjesec	Njemačka	Italija	Srbija	Hrvatska	Kina	Slovenija	Ruska Federacija	Turska	Austrija	Ostale zemlje	Ukupno
2015.		1.914.123	1.758.287	1.728.431	1.673.068	1.091.670	773.503	910.072	644.698	560.859	4.797.152	15.851.863
2016.		1.998.877	1.899.582	1.828.142	1.617.713	1.091.966	831.403	729.427	687.349	556.399	4.920.158	16.161.014
2017.		2.103.758	2.062.127	2.029.997	1.828.432	1.186.073	912.704	907.315	766.728	618.743	5.769.765	18.185.642
2018.		2.297.072	2.170.785	2.070.768	1.915.158	1.339.232	917.011	892.371	874.490	672.990	6.124.091	19.273.968
2019.		2.337.802	2.333.081	2.150.219	2.020.597	1.449.423	906.606	451.193	964.624	721.547	6.163.492	19.498.584
2020.		2.074.858	1.949.017	1.895.718	1.523.371	1.355.872	840.875	359.084	896.725	682.570	5.308.196	16.886.285
2021.		2.566.643	2.600.538	2.427.344	1.922.537	1.702.427	984.015	629.494	1.269.716	823.775	6.670.410	21.596.900
2022.		2.992.889	3.540.600	3.057.570	2.844.749	2.327.506	1.113.095	658.099	1.675.148	1.003.269	9.423.523	28.636.447
2023.		3.337.298	3.871.009	2.830.013	2.095.023	2.629.129	1.073.664	461.880	1.540.892	997.183	8.931.476	27.767.566
2024.		3.381.120	3.705.368	2.954.583	2.138.641	2.760.200	1.083.020	332.896	1.664.098	1.013.072	9.621.487	28.654.486
2024.	10.	283.450	311.370	274.230	224.018	257.069	97.637	21.383	139.420	90.698	856.133	2.555.410
	11.	279.101	288.543	253.389	190.713	243.580	86.572	24.091	117.095	90.829	794.336	2.368.247
	12.	275.876	278.855	265.077	212.873	250.392	81.796	32.995	129.223	81.525	809.914	2.418.524
2025.	01.	217.075	222.618	211.820	218.521	226.552	75.406	37.371	104.825	76.388	705.265	2.095.841
	02.	282.839	260.026	260.307	226.517	233.506	87.294	39.226	125.639	87.019	844.091	2.446.464
	03.	302.904	296.602	293.349	233.211	264.809	98.559	34.727	140.190	95.366	886.115	2.645.833
	04.	289.559	282.312	260.546	205.190	276.085	90.428	43.401	140.972	88.127	874.613	2.551.232
	05.	281.229	292.320	251.403	204.333	240.348	89.264	16.250	137.861	83.696	893.983	2.490.687
	06.	272.313	320.934	265.085	200.442	253.940	89.951	11.681	133.084	84.636	821.670	2.453.736
	07.	302.280	355.300	292.717	227.531	290.816	103.631	10.357	146.276	83.681	858.832	2.671.421
	08.	269.660	244.887	271.301	197.028	259.920	72.237	9.731	137.082	72.659	772.872	2.307.376
	09.	306.499	294.677	293.230	218.143	301.075	90.961	12.581	148.956	81.778	824.944	2.572.844
	10.	318.232	332.401	268.317	243.870	303.137	90.215	10.129	152.418	108.394	894.125	2.721.240

Napomena:

Kriterij za prikazivanje pojedinačnih zemalja je učešće uvoza iz te zemlje u ukupnom uvozu BiH u trogodišnjem periodu (2016., 2017., 2018. godine).

U skladu s navedenim, sve zemlje sa učešćem većim od 3,0% iskazane su pojedinačno, dok su ostale zemlje uključene u kategoriju Ostale zemlje.

T23: Pregled prosječnih srednjih kurseva KM

Godina	Mjesec	EMU EUR	Hrvatska HRK	Češka R. CZK	Mađarska HUF	Japan JPY	Švicarska CHF	Turska TRY	V. Britanija GBP	SAD USD	Kina CNY	Srbija RSD
		1	100	1	100	100	1	1	1	1	1	100
2015.		1,955830	25,688577	0,071687	0,631327	1,456462	1,832914	0,650180	2,694477	1,762605	0,280568	1,619915
2016.		1,955830	25,960428	0,072346	0,627987	1,628845	1,794449	0,586378	2,396405	1,768011	0,266189	1,588875
2017.		1,955830	26,205454	0,074317	0,632480	1,546889	1,761597	0,476205	2,232882	1,735482	0,256628	1,611317
2018.		1,955830	26,365492	0,076267	0,613697	1,500585	1,693763	0,351884	2,210985	1,657498	0,250633	1,653621
2019.		1,955830	26,365089	0,076197	0,601572	1,603053	1,758109	0,307940	2,230125	1,747204	0,252963	1,659447
2020.		1,955830	25,946780	0,074002	0,557563	1,607387	1,827419	0,247515	2,201320	1,716607	0,248658	1,663431
2021.		1,955830	25,977234	0,076253	0,545671	1,506596	1,808910	0,191301	2,274685	1,653851	0,256382	1,663495
2022.		1,955830	25,957036	0,079629	0,501501	1,420249	1,948176	0,113256	2,294933	1,860152	0,276500	1,665037
2023.		1,955830		0,081507	0,512335	1,290900	2,013360	0,078526	2,248887	1,809093	0,255630	1,668038
2024.		1,955830		0,077871	0,495036	1,194513	2,053678	0,055106	2,310145	1,807525	0,251198	1,670415
2024.	10.	1,955830		0,077340	0,487160	1,200540	2,083459	0,052310	2,342680	1,791888	0,253036	1,671141
	11.	1,955830		0,077304	0,478282	1,196650	2,089344	0,053351	2,344783	1,837313	0,255172	1,671703
	12.	1,955830		0,077810	0,474688	1,213117	2,094876	0,053337	2,360008	1,865933	0,256316	1,672094
2025.	01.	1,955830		0,077728	0,474756	1,206419	2,077459	0,053185	2,332869	1,889023	0,258704	1,670103
	02.	1,955830		0,077959	0,484086	1,233953	2,076090	0,051944	2,352106	1,877713	0,258238	1,669776
	03.	1,955830		0,078224	0,489200	1,216318	2,050596	0,048932	2,338493	1,815112	0,250276	1,669178
	04.	1,955830		0,078099	0,480971	1,209546	2,089268	0,045736	2,289202	1,743322	0,238928	1,668739
	05.	1,955830		0,078471	0,484193	1,200502	2,089688	0,044682	2,316322	1,733103	0,240078	1,668467
	06.	1,955830		0,078831	0,486249	1,176344	2,085461	0,043101	2,303563	1,700461	0,236769	1,668685
	07.	1,955830		0,079411	0,490140	1,140074	2,096766	0,041602	2,261618	1,672672	0,233259	1,669147
	08.	1,955830		0,079773	0,493098	1,138142	2,084803	0,041251	2,260276	1,684000	0,234638	1,669190
	09.	1,955830		0,080326	0,499179	1,127079	2,091680	0,040371	2,251045	1,668485	0,234140	1,669117
	10.	1,955830		0,080444	0,501606	1,112109	2,104725	0,040154	2,244888	1,680138	0,235952	1,668916

Napomena:

Od 01.01.2023. godine, zbog uvođenja eura kao službene valute Republike Hrvatske, se prestaje iskazivati prosječni kurs za hrvatsku kunu (HRK).

IZDAVAČ

Centralna banka Bosne i Hercegovine

Maršala Tita 25, 71000 Sarajevo

Tel. + 387 33 278 100, 663 630

www.cbbh.ba

e-mail: contact@cbbh.ba

*Publikovanje i umnožavanje u obrazovne i nekomercijalne svrhe je
dozvoljeno uz saglasnost izdavača.*

